2017 年華人聯合請法團

入中論 中藏版

月稱菩薩 造論

法尊法師 譯

台灣國際藏傳法脈總會 恭製

༄༅། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ། །

入 中 論

月稱菩薩造 釋法尊譯

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་དྷ་མ་ཀ་ཨ་བ་ཏཱ་ར་ནཱ་མ།

བོད་སྐད་དུ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ།

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

【歸敬頌】

1 ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། སྙིང་རྗེའི་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་བློ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ།

聲聞中佛能王生 諸佛復從菩薩生 大悲心與無二慧 菩提心是佛子因

2 གང་ཕྱིར་བརྩེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལོ་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་འདི་ཡི། ས་བོན་དང་ནི་སྤེལ་ལ་ཆུ་འདྲ་ཡུན་རིང་དུ། ལོངས་སྤྱོད་གནས་ལ་སྨིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་པ། དེ་ཕྱིར་བདག་གིས་ཐོག་མར་སྙིང་རྗེ་བསྟོད་པར་བགྱི།

悲性於佛廣大果 初猶種子長如水 常時受用若成熟 故我先贊大悲心

3 དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅིང་། བདག་གི་འདི་ཞེས་དངོས་ལ་ཆགས་སྐྱེད་པ། ཟོ་ཆུན་འབྱུན་ལྟར་རང་དབང་མེད་པ་ཡི། འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེར་གྱུར་གང་དེ་ལ་འདུད།

最初說我而執我 次言我所則著法 如水車轉無自在 緣生興悲我敬禮

4 འགྲོ་བ་གཡོ་བའི་ཆུ་ཡི་ནང་གི་ཟླ་བ་ལྟར། གཡོ་དང་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པར་མཐོང་བ་ཡི།

眾生猶如動水月 見其動搖與性空

【第一菩提心極喜地】

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོའོ། །

1 རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་འདི་ཡི་སེམས་གང་འགྲོ་བ་རྣམས། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བྱ་ཕྱིར་སྙིང་རྗེ་ཡི་དབང་གྱུར་ཞིང་། ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་པས་རབ་བསྔོས་དགའ་བ་ལ། ། རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་ནི་དང་པོ་ཞེས་བྱའོ།།

佛子此心於眾生　為度彼故隨悲轉　由普賢願善回向　安住極喜此名初

2 དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་ནི་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡིས། ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱའི་སྒྲ་ཉིད་ཀྱིས་བསྙད་དོ། །

從此由得彼心故　唯以菩薩名稱說

3 འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་སུ་འང་སྐྱེས་པ་སྟེ། ། འདི་ནི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ཡིན། །

生於如來家族中　斷除一切三種結

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་འཆང་ཞིང་། ། འདིག་རྟེན་ཁམས་བརྒྱ་ཀུན་ནས་གཡོ་བར་ནུས་པར་གྱུར་པའང་ཡིན། །

此菩薩持勝歡喜　亦能震動百世界

4 ས་ནས་སར་གནོན་བྱེད་ཅིང་གོང་མར་རབ་ཏུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། ། དེ་ཚེ་འདི་ཡི་ངན་འགྲོའི་ལམ་རྣམས་མཐའ་དག་འགག་པར་འགྱུར། །

從地登地善上進　滅彼一切惡趣道

དེ་ཚེ་འདི་ཡི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཟད། ། འདི་ནི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན། །

此異生地悉永盡　如第八聖此亦爾

5 རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྟ་དང་པོ་ལ་གནས་ཀྱང་། ། ཐུབ་དབང་གསུང་སྐྱེས་དང་བཅས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི། །

即住最初菩提心　較佛語生及獨覺

བསོད་ནམས་དག་གི་དབང་གིས་ཕམ་བྱས་རྣམ་པར་འཕེལ། ། དེ་ནི་རིང་དུ་སོང་བར་བློ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར། །

由福力勝極增長　彼至遠行慧亦勝

6	དེ་ཚེ་དེ་ལ་རྫོགས་སངས་བྱང་ཆུབ་རྒྱུ། ། 爾時施性增最勝	དང་པོ་སྦྱིན་པ་ཉིད་ནི་ལྷག་པར་འགྱུར། ། 為彼菩提第一因	རང་ཤ་སྟེར་ལ་འདང་གུས་པར་བྱས་པ་ཡིས། ། 雖施身肉猶殷重	སྣང་དུ་མི་རུང་དཔོག་པའི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར། ། 此因能比不現見
7	སྐྱེ་བོ་འདི་ཀུན་བདེ་བ་མངོན་འདོད་ཅིང་། ། 彼諸眾生皆求樂	མི་རྣམས་བདེ་བ་བའང་ལོངས་སྤྱོད་མེད་མིན་ལ། ། 若無資具樂非有	ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་ནི་སྦྱིན་ལས་འབྱུང་མཁྱེན་ནས། ། 知受用具從施出	ཐུབ་པས་དང་པོར་སྦྱིན་པའི་གཏམ་མཛད་དོ། ། 故佛先說布施論
8	སྙིང་རྗེ་དམན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་སེམས་ཅན། ། 悲心下劣心粗獷	རང་དོན་ལྷུར་ལེན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་གང་། ། 專求自利為勝者	དེ་དག་གི་ཡང་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས། ། 彼等所求諸受用	སྡུག་བསྔལ་ཉེར་ཞིའི་རྒྱུར་གྱུར་སྦྱིན་ལས་འབྱུང་། ། 滅苦之因皆施生
9	འདི་ཡང་སྦྱིན་པའི་སྐབས་ཀྱིས་ནམ་ཞིག་ཚེ། ། 此復由行布施時	འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་དང་འཕྲད་མྱུར་དུ་འཐོབ། ། 速得值遇真聖者	དེ་ནས་སྲིད་རྒྱུན་ཡང་དག་བཅད་བྱས་ཏེ། ། 於是永斷三有流	དེ་ཡི་རྒྱུ་ཅན་ཞི་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར། ། 當趣證於寂滅果
10	འགྲོ་ལ་ཕན་པར་དམ་བཅས་ཡིད་ཅན་རྣམས། ། 發誓利益眾生者	སྦྱིན་པས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དགའ་བ་འཐོབ། ། 由施不久得歡喜	གང་ཕྱིར་བརྩེ་བདག་བརྩེ་བདག་མ་ཡིན་པ། ། 由前悲性非悲性	དེ་ཕྱིར་སྦྱིན་པའི་གཏམ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན། ། 故唯布施為要行
11	ཇི་ལྟར་བྱིན་ཞིག་ཅེས་སྒྲ་ཐོས་བསམས་པ་ལས། ། 且如佛子聞求施	རྒྱལ་སྲས་བདེ་འབྱུང་དེ་ལྟར་ཐུབ་རྣམས་ལ། ། 思惟彼聲所生樂	ཞི་བར་ཞུགས་པས་བདེ་བ་བྱེད་མིན་ན། ། 聖者入滅無彼樂	ཐམས་ཅད་བཏང་བས་ལྟ་ཞིག་སྨོས་ཅི་དགོས། ། 何況菩薩施一切
12	ལུས་བཅད་སྟེར་ཞིང་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། ། 由割自身布施苦	གཞན་དག་རྣམས་ཀྱི་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི། ། 觀他地獄等重苦	སྡུག་བསྔལ་རང་རིག་ཉིད་དུ་མཐོང་ནས་ནི། ། 了知自苦極輕微	དེ་བཅད་བྱ་ཕྱིར་མྱུར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ། ། 為斷他苦勤精進
13	སྦྱིན་པ་སྦྱིན་བྱ་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་སྟོང་། ། 施者受者施物空	འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཞེས་བྱ། ། 施名出世波羅密	གསུམ་པོ་དག་ལ་ཆགས་སྐྱེས་གྱུར་པས་དེ། ། 由於三輪生執著	འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཅེས་བསྟན། ། 名世間波羅密多
14	དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ཡིད་ལ་རབ་གནས་ཤིང་། ། 極喜猶如水晶月	དམ་པའི་རྟེན་ལ་འོད་ཆགས་མཛེས་པ་རྙེད་གྱུར་པ་ཡི། ། 安住佛子意空中	དགའ་བ་འདི་ནི་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ཇི་བཞིན་དུ། ། 所依光明獲端嚴	མུན་པ་སྟུག་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསལ་ནས་རྒྱལ། ། 破諸重暗得尊勝

【第二菩提心離垢地】 དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པའོ།།

1	དེ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་དག་ལྡན་ཕྱིར།།	རྨི་ལམ་དུ་ཡང་འཆལ་ཁྲིམས་དྲི་མ་སྤངས།།	ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་རྒྱུ་བ་དག་གྱུར་པས།།	དམ་པའི་ལས་ལམ་བཅུ་ཆར་སོག་པར་བྱེད།།
	彼戒圓滿德淨故	夢中亦離犯戒垢	身語意行咸清淨	十善業道皆能集
2	དགེ་བའི་ལམ་འདི་ལྟ་ཞིག་བཅུ་ཆར་ཡང་།།	དེ་ལ་ཤཱགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་དག་པར་འགྱུར།།	སྟོན་ཀའི་ཟླ་ལྟར་རྟག་ཏུ་རྣམ་དག་དེ།།	ཞི་འོད་ཆགས་པར་དེ་དག་གིས་རྣམ་མཛེས།།
	如是十種善業道	此地增勝最清淨	彼如秋月恆清潔	寂靜光飾而端嚴
3	གལ་ཏེ་དེ་ནི་ཁྲིམས་དག་རང་བཞིན་ལྟ།།	དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་མི་འགྱུར།།	དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་རྟག་ཏུ་གསུམ་ཆར་ལའང་།།	གཉིས་བློའི་རྒྱུ་བ་ཡང་དག་བྲལ་བར་འགྱུར།།
	若彼淨戒執有我	則彼尸羅不清淨	故彼恆於三輪中	二邊心行皆遠離
4	སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་དག་ནི་འགྲོ་ངན་ནའང་།།	སྐྱེ་བོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྐང་པ་ཉམས་ལ་འབྱུང་།།	བསྐྱེད་བཅས་དངོས་འདུ་ཡོངས་སུ་ཟད་པས་ན།།	ཕྱིན་ཆད་དེ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་འབྱུང་མི་འགྱུར།།
	失壞戒足諸眾生	於惡趣受布施果	生物總根受用盡	其後資財不得生
5	གང་ཚེ་རང་དབང་འཇུག་ཅིང་མཐུན་གནས་པ།།	གལ་ཏེ་འདི་བདག་འཛིན་པར་མི་བྱེད་ན།།	གཡང་སར་ལྷུང་བས་གཞན་དབང་འཇུག་འགྱུར་བ།།	དེ་ལས་ཕྱི་ནས་གང་གིས་སློང་བར་འགྱུར།།
	若時自在住順處	設此不能自攝持	墮落險處隨他轉	後以何因從彼出
6	དེ་ཕྱིར་རྒྱལ་བས་སྦྱིན་པའི་གཏམ་མཛད་ནས།།	ཚུལ་ཁྲིམས་རྗེས་འགྲོའི་གཏམ་ཉིད་མཛད་པ་ཡིན།།	ཡོན་ཏན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞིང་དུ་རྣམ་འཕེལ་ན།།	འབྲས་བུ་ཉེར་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པར་འགྱུར།།
	是故勝者說施後	隨即宣說尸羅教	尸羅田中長功德	受用果利永無竭
7	སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་གསུང་སྐྱེས་དང་།།	རང་བྱང་ཆུབ་ལ་བདག་ཉིད་རིས་རྣམས་དང་།།	རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ངེས་པར་ལེགས་པ་དང་།།	མངོན་མཐོའི་རྒྱུ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་གཞན་མེད།།
	若諸異生及語生	自證菩提與佛子	增上生及決定勝	其因除戒定無餘
8	ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་རོ་དང་ལྷན་ཅིག་དང་།།	བཀྲ་ཤིས་རྣ་ནག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་བཞིན།།	དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་དབང་བྱས་བདག་ཉིད་ཆེ།།	དེ་འཆལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་མི་འདོད།།
	猶如大海與死屍	亦如吉祥與黑耳	如是持戒諸大士	不樂與犯戒雜居
9	གང་གིས་གང་ཞིག་གང་ལ་སྤོང་བྱེད་པ།།	གསུམ་དུ་དམིགས་པ་ཡོད་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ།།	འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཞེས་བཤད།།	གསུམ་ལ་ཆགས་པས་སྟོང་དེ་འཇིག་རྟེན་འདས།།
	由誰於誰斷何事	若彼三輪有可得	名世間波羅密多	三著皆空乃出世
10	རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བ་ལས་བྱུང་སྲིད་མིན་སྲིད་པ་ཡི།།	དཔལ་གྱུར་དྲི་མ་དང་བྲལ་དྲི་མ་མེད་འདི་ཡང་།།	སྟོན་ཁའི་དུས་ཀྱི་ཟླ་བའི་འོད་ནི་ཇི་བཞིན་དུ།།	འགྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱི་གདུང་བ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།།
	佛子月放離垢光	非諸有攝有中祥	猶如秋季月光明	能除眾生意熱惱

【第三菩提心發光地】 དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པའོ།། ||

1	ཤེས་བྱའི་བུད་ཤིང་མ་ལུས་སྲེག་པའི་མེ་ཡི། །	འོད་འབྱུང་ཕྱིར་ན་ས་ནི་གསུམ་པ་འདི། །	འོད་བྱེད་པ་སྟེ་བདེ་གཤེགས་སྲས་པོ་ལ། །	དེ་ཚེ་ཉི་ལྟར་ཟངས་འདྲའི་སྣང་བ་འབྱུང་། །
	火光盡焚所知薪	故此三地名發光	入此地時善逝子	放赤金光如日出
2	གལ་ཏེ་གནས་མིན་འཁྲུག་པ་འགའ་ཡིས་དེ་ཡི། །	ལུས་ལས་ཤ་ནི་རུས་བཅས་ཡུན་རིང་དུ། །	སྲང་རེ་རེ་ནས་བཅད་པར་གྱུར་ཀྱང་དེ་ཡི། །	བཟོད་པ་གཅོད་པར་བྱེད་ལ་ལྷག་པར་སྐྱེ། །
	設有非處起瞋恚	將此身肉並骨節	分分割截經久時	於彼割者忍更增
3	བདག་མེད་མཐོང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །	གང་ཞིག་གང་གིས་གང་ཚེ་ཇི་ལྟར་གཅོད། །	གང་ཕྱིར་ཆོས་ཀུན་དེ་ཡིས་གཟུགས་བརྙན་ལྟར། །	མཐོང་བ་དེས་ཀྱང་དེ་ཡིས་བཟོད་པར་འགྱུར། །
	已見無我諸菩薩	能所何時何相割	彼見諸法如影像	由此亦能善安忍
4	གནོད་པ་བྱས་པས་གལ་ཏེ་དེར་བཀོན་ན། །	དེ་ལ་བཀོན་པས་བྱས་ཟིན་ལྡོག་གམ་ཅི། །	དེ་ཕྱིར་དེར་བཀོན་ངེས་པར་འདིར་དོན་མེད། །	འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དང་ནི་འགལ་བར་འགྱུར། །
	若已作害而瞋他	瞋他已作豈能除？	是故瞋他定無益	且與後世義相違
5	སྔོན་བྱས་པ་ཡི་མི་དགེའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གང་། །	ཟད་པར་བྱེད་པར་བརྗོད་པར་འདོདད་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི། །	གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་ནི་ཁྲོ་བས་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར། །	ས་བོན་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟ་བུར་ན་འཁྲིད་པར་བྱེད། །
	即許彼苦能永盡	往昔所作惡業果	云何瞋恚而害他	更引當來苦種子？
6	གང་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ཁྲོས་པ་ཡིས། །	སྦྱིན་དང་ཁྲིམས་བྱུང་དགེ་བ་བསྐལ་པ་བརྒྱར། །	བསགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇོམས་དེ་ཡི་ཕྱིར། །	མི་བཟོད་ལས་གཞན་སྡིག་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །
	若有瞋恚諸佛子	百劫所修施戒福	一剎那頃能頓壞	故無他罪勝不忍
7	མི་སྡུག་གཟུགས་སུ་བྱེད་ཅིང་དམ་པ་མིན་པར་བཀྲི།	ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་ཤེས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་འཕྲོག་བྱེད་ཅིང་། །	མི་བཟོད་པ་ཡིས་མྱུར་དུ་ངན་འགྲོར་སྐྱུར་བར་བྱེད། །	བཟོད་པས་བཤད་ཟིན་དང་འགལ་ཡོན་ཏན་རྣམས་བྱེད་དོ། །
	使色不美引非善	辨理非理慧被奪	不忍令速墮惡趣	忍招違前諸功德
8	བཟོད་པས་མཛེས་ཤིང་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ལ། །	ཕངས་དང་ལུགས་དང་ལུགས་མིན་ཤེས་པ་ལ། །	མཁས་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ཡི་འོག་ཏུ་ནི། །	ལྷ་མིའི་སྐྱེ་དང་སྡིག་པ་ཟད་པར་འགྱུར། །
	忍感妙色善士喜	善巧是理非理事	歿後轉生人天中	所造眾罪皆當盡
9	སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ནི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས།	ཁྲོ་དང་བཟོད་པའི་སྐྱོན་ཡོན་རིག་བྱས་ཏེ། །	མི་བཟོད་སྤངས་ནས་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡིས། །	བསྔགས་པའི་བཟོད་པ་རྟག་ཏུ་མྱུར་བསྟེན་བྱ། །
	了知異生與佛子	瞋恚過失忍功德	永斷不忍常修習	聖者所讚諸安忍

10 རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོས་ཀྱང་། །
縱回等覺大菩提
གསུམ་དམིགས་ཡོད་ན་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའོ། །
可得三輪仍世間
དམིགས་པ་མེད་ན་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །
佛說若彼無所得
འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཞེས་བསྟན། །
即是出世波羅密

11 ས་དེར་རྒྱལ་སྲས་བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་དང་། །
此地佛子得禪通
འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར། །
及能遍盡諸貪瞋
དེས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ནི། །
彼亦常時能摧壞
འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་འཇོམས་པར་ནུས་པར་འགྱུར། །
世人所有諸貪欲

12 སྦྱིན་སོགས་ཆོས་གསུམ་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེར། །
如是施等三種法
བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་བསྔགས། །
善逝多為在家說
བསོད་ནམས་ཞེས་བྱའི་ཚོགས་ཀྱང་དེ་དག་ཉིད། །
彼等亦即福資糧
སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་སྐུ་ཡི་རྒྱུ། །
復是諸佛色身因

13 རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཉི་མ་ལ་གནས་འོད་བྱེད་འདི། །
發光佛子安住日
རང་གཏོགས་མུན་རྣམས་དང་པོ་ཡང་དག་བསལ་བ་བྱས་ནས། །
先除自身諸冥闇
འགྲོ་བའི་མུན་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་མངོན་པར་འདོད། །
復欲摧滅眾生闇
ས་འདིར་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བར་གྱུར་ཀྱང་ཁྲོ་མི་འགྱུར། །
此地極利而不瞋

【第四菩提心焰慧地】 དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པའོ།། །།

1 ཡོན་ཏན་མ་ལུས་བརྩོན་འགྲུས་རྗེས་འགྲོ་ཞིང་། །
功德皆隨精進行
བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ཚོགས་ནི་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ། །
福慧二種資糧因
བརྩོན་འགྲུས་གང་དུ་འབར་བར་གྱུར་པ་ཡི། །
何地精進最熾盛
ས་དེ་བཞི་པ་འོད་ནི་འཕྲོ་བའོ། །
彼即第四焰慧地

2 དེར་ནི་བདེར་གཤེགས་སྲས་ལ་རྫོགས་པ་ཡི། །
此地佛子由勤修
བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ལྷག་བསྒོམས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི། །
菩提分法發慧焰
སྔར་བ་ཟངས་ཀྱི་འོད་པས་ལྷག་འབྱུང་ཞིང་། །
較前赤光尤超勝
རང་དུ་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་ཡོངས་སུ་ཟད། །
自見所屬皆遍盡

【第五菩提心難勝地】 དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྔ་པའོ།། །།

1 བདག་ཉིད་ཆེ་དེ་བདུད་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་། །
大士住於難勝地
སྦྱང་དཀའི་ས་ལ་ཕམ་པར་ནུས་མ་ཡིན། །
一切諸魔莫能勝
བསམ་གཏན་ལྷག་ཅིང་བློ་བཟང་བདེན་རང་བཞིན། །
靜慮增勝極善知
ཞིབ་མོ་རྟོགས་ལ་འང་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་འཐོབ། །
善慧諸諦微妙性

【第六菩提心現前地】 དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་སེམས་བསྐྱེད་པ་དྲུག་པའོ།། །།

1 མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་མཉམ་བཞག་སེམས་གནས་ཏེ། །
現前住於正定心

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་མངོན་ཕྱོགས་ཤིང་། །
正等覺法皆現前

འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་དེ། །
現見緣起真實性

ཤེས་རབ་གནས་པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །
由住般若得滅定

2 ཇི་ལྟར་ལོང་བའི་ཚོགས་ཀུན་བདེ་བླག་ཏུ། །
如有目者能引導

མིག་ལྡན་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གིས་འདོད་པ་ཡི། །
無量盲人到止境

ཡུལ་དུ་འཁྲིད་པ་དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་བློས། །
如是智慧能攝取

མིག་ཉམས་ཡོན་ཏན་བླངས་ཏེ་རྒྱལ་ཉིད་འགྲོ། །
無眼功德趣勝果

3 ཇི་ལྟར་དེ་ཡིས་ཆེས་ཟབ་ཆོས་རྟོགས་པ། །
如彼通達甚深法

ལུང་དང་གཞན་ཡང་རིགས་པས་ཡིན་པས་ན། །
依於經教及正理

དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ལས། །
如是龍猛諸論中

ཇི་སྟར་གནས་པའི་ལུགས་བཞིན་བརྗོད་པར་བྱ། །
隨所安立今當說

4 སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་དུས་ནའང་སྟོང་པ་ཉིད་ཐོས་ནས། །
若異生位聞空性

ནང་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་། །
內心數數發歡喜

རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆི་མས་མིག་བརླན་ཞིང་། །
由喜引生淚流注

ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ལྡང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ། །
周身毛孔自動豎

5 དེ་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བློ་ཡིས་ས་བོན་ཡོད། །
彼身已有佛慧種

དེ་ཉིད་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་སྣོད་ནི་དེ་ཡིན་ཏེ། །
是可宣說真性器

དེ་ལ་དམ་པའི་དོན་གྱི་བདེན་པ་བསྟན་པར་བྱ། །
當為彼說勝義諦

其勝義相如下說

6 དེ་ལ་དེ་ཡི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་། །
彼器隨生諸功德

རྟག་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་བླངས་ནས་གནས་པར་འགྱུར། །
常能正受住淨戒

སྦྱིན་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཞིང་སྙིང་རྗེ་སྟེན་པར་བྱེད། །
勤行布施修悲心

བཟོད་པ་སྒོམ་བྱེད་དེ་ཡི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །
並修安忍為度生

འགྲོ་བ་དགྲོལ་བར་བྱ་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བྱེད་ཅིང་། །
善根回向大菩提

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱེད། །
復能恭敬諸菩薩

7 ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་སྐྱེ་བོས་ནི། །
善巧深廣諸士夫

རིམ་གྱིས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་ནི་འཐོབ་འགྱུར་བས། །
漸次當得極喜地

དེ་ནི་དོན་དུ་གཉེར་བས་ལམ་འདི་མཉན་པར་གྱིས། །
求彼者應聞此道

8 དེ་ཉིད་དེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །
彼非彼生豈從他？

གཉིས་ཀ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་པར་ནི་ག་ལ་ཡོད། །
亦非共生寧無因？

དེ་ནི་དེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
彼從彼生無少德

སྐྱེས་པར་གྱུར་པ་སླར་ཡང་སྐྱེ་བར་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ཉིད། །
生已復生亦非理

9 སྐྱེས་ཟིན་སླར་ཡང་སྐྱེ་བར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་འགྱུར་ན་ནི། །
若計生已復生者

མྱུ་གུ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་འདིར་རྙེད་མི་འགྱུར་ཞིང་། །
此應不得生芽等

ས་བོན་སྲིད་མཐར་ཐུག་པར་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །
盡生死際唯種生

ཇི་ལྟར་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། །
云何彼能壞於彼？

10 བྱེད་རྒྱུ་ས་བོན་གྱི་ལས་ཐ་དད་མྱུ་གུའི་དབྱིབས་དང་ནི། །
異於種因芽形顯

ཁ་དོག་རོ་ནུས་སྨིན་པའི་ཐ་དད་ཁྱོད་ལ་མེད་པར་འགྱུར། །
味力成熟汝應無

གལ་ཏེ་སྔར་གྱི་བདག་གིས་དངོས་པོ་བསལ་ནས་དེ་ལས་གཞན། །
若捨前性成餘性

ངོ་བོར་འགྱུར་ན་དེ་ཚེ་དེ་ཡི་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །
云何說彼即此性？

11 གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ས་བོན་མྱུ་གུ་འདིར་གཞན་མ་ཡིན་ན། །
若汝種芽此非異

ས་བོན་བཞིན་དུ་མྱུ་གུ་ཞེས་བྱ་དེ་གཟུང་མེད་པའམ། །
芽應如種不可取

ཡང་ན་དེ་དག་གཅིག་པས་ཇི་ལྟར་མྱུ་གུ་འདི་བཞིན་དུ། །
或一性故種如芽

12 གང་ཕྱིར་རྒྱུ་ཞིག་ན་ཡང་དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །
因滅猶見彼果故

དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་བདག་ལས་འབྱུང་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྟགས་པ་འདི། །
故計諸法從自生

13 བདག་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་ན་བསྐྱེད་པར་བྱ་དང་སྐྱེད་བྱེད་དང་། །
若計自生能所生

གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ན་བདག་ལས་སྐྱེ་བར་ཁས་བླང་པར། །
非一故勿許自生

14 གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནི། །
若謂依他有他生

ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་གི་ཕྱིར། །
又應一切生一切

15 རབ་ཏུ་བྱ་བར་ནུས་པ་དེ་ཕྱིར་འབྲས་བུར་ངེས་བརྗོད་ཅིང་། །
由他所作定謂果

རྒྱུད་གཅིག་གཏོགས་དང་སྐྱེད་པར་བྱེད་ལས་སྐྱེ་བ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །
從一相續能生生

དེ་ཡང་གཟུང་དུ་ཡོད་འགྱུར་དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་ཁས་མི་བླང་། །
亦應可取故不許

དེ་དག་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་འཇིག་རྟེན་གྱིས་ཀྱང་ཁས་མ་ལེན། །
世亦不許彼是一

དེ་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
真實世間俱非理

ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡང་གཅིག་ཉིད་འགྱུར་ན་དེ་དག་ནི། །
業與作者皆應一

བྱ་མིན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་ཉེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཕྱིར་རོ། །
以犯廣說諸過故

འོ་ན་མེ་ལྕེ་ལས་ཀྱང་མུན་པ་འཐུག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །
火焰亦應生黑闇

སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་མ་ལུས་ལ་ཡང་གཞན་ཉིད་མཚུངས། །
諸非能生他性同

གང་ཞིག་དེ་སྐྱེད་ནུས་པ་དེ་ནི་གཞན་ནའང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། །
雖他能生亦是因

སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་ནས་ལ་སོགས་ལས་དེ་ལྟ་མིན་ཞེ་ན། །
稻芽非從麥種等

16 ཇི་ལྟར་ནས་དང་གེ་སར་དང་ནི་ཀེང་ཤུ་ཀ་ལ་སོགས། །
如甄叔迦麥蓮等
རྒྱུད་གཅིག་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མིན་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ཉིད་དེ་བཞིན། །
非一相續一同類
སཱ་ལུའི་མྱུ་གུའི་སྐྱེད་པར་བྱེད་པར་འདོད་མིན་ནུས་ལྡན་མིན། །
不生稻芽不具力
སཱ་ལུའི་ས་བོན་ཡང་ནི་དེ་ཡི་མིན་ཏེ་གཞན་ཉིད་ཕྱིར། །
稻種亦非是他故

17 མྱུ་གུ་ས་བོན་དང་ནི་དུས་མཉམ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །
芽種既非同時有
དེས་ན་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་སྐྱེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་མིན་པས། །
芽從種生終不成
གཞན་ཉིད་མེད་པར་ལ་བོན་གཞན་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། །
無他云何種是他？
གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱོགས་འདི་གཏང་བར་བྱོས། །
故當棄捨他生宗

18 ཇི་ལྟར་སྲང་གི་མདའ་གཉིས་མཐོ་བ་དང་ནི་དམའ་བ་དག །
猶如現見秤兩頭
བསྐྱེད་པར་བྱ་དང་སྐྱེད་བྱེད་དག་གི་སྐྱེ་འགག་འགྱུར་ཞེ་ན། །
所生能生事亦爾
དུས་མཉམ་མ་ཡིན་པར་ན་མིན་པར་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་དུ། །
低昂之時非不等
གལ་ཏེ་གཅིག་ཚེ་ཡིན་ན་འདིར་དུས་གཅིག་མེད་དེ་ཡང་མིན། །
設是同時此非有

19 གལ་ཏེ་སྐྱེ་བཞིན་པ་དེ་སྐྱེ་ལ་ཕྱོགས་པས་ཡོད་མིན་ཞིང་། །
正生趣生故非有
དེ་ཚེ་འདི་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་ན་སྲང་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། །
此二如何與秤同？
འགག་བཞིན་པ་ནི་ཡོད་ཀྱང་འཇིག་ལ་ཕྱོགས་པར་འདོད་གྱུར་པ། །
正滅謂有趣於滅
སྐྱེ་བ་འདི་ནི་བྱེད་པོ་མེད་པར་རིགས་པའི་ངོ་བོའང་མིན། །
此生無作亦非理

20 གལ་ཏེ་མིག་གི་བློ་ལ་རང་གི་སྐྱེ་བྱེད་དུས་གཅིག་པ། །
眼識若離同時因
མིག་ལ་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་ལས། །
眼等想等而是他

གཞན་ཉིད་ཡོད་ན་ཡོད་ལ་འབྱུང་བས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །
已有重生有何用
ཅི་སྟེ་དེ་མེད་ཅེ་ན་འདི་ལ་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
若謂無彼過已說

21 སྐྱེད་པར་འབྱེད་པ་བསྐྱེད་བྱ་གཞན་སྐྱེད་པ་དེ་རྒྱུ་ཡིན་ན། །
生他所生能生因
ཡོད་པའམ་འོན་ཏེ་མེད་དང་གཉི་ག་གཉིས་བྲལ་ཞིག་སྐྱེད་གྲང་། །
為生有無二俱非？
ཡོད་ན་སྐྱེད་བྱེད་ཅི་དགོས་མེད་ལའང་དེས་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ། །
有何用生無何益？
གཉིས་ཉིད་ལ་དེས་ཅི་བྱ་གཉིས་དང་བྲལ་ལའང་དེས་ཅི་བྱ། །
二俱俱非均無用

22 གང་གིས་རང་ལྟ་ལ་གནས་འཇིག་རྟེན་ཚད་མར་འདོད་པས་ན། །
世住自見許為量
འདིར་ནི་རིགས་པ་སྨྲས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལྟ་གོ་ཅི་ཞིག་བྱ། །
此中何用說道理？
གཞན་ལས་གཞན་འབྱུང་བ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པ་ཡིས་རྟོགས་འགྱུར་ཏེ། །
他從他生亦世知
དེས་ན་གཞན་ལས་སྐྱེ་ཡོད་འདིར་ནི་རིགས་པ་ཅི་ཞིག་དགོས། །
故有他生何用理？

23 དངོས་ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། །
由於諸法見真妄
དངོས་རྙེད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །
故得諸法二種體
ཡང་དག་མཐོང་ཡུལ་གང་དེ་དེ་ཉིད་དེ། །
說見真境名真諦
མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་གསུངས། །
所見虛妄名俗諦

24 མཐོང་བ་བརྫུན་པའང་རྣམ་པ་གཉིས་འདོད་དེ། །
妄見亦許有二種
དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ལྡན་ནོ། །
謂明利根有患根
སྐྱོན་ལྡན་དབང་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་པ་ནི། །
有患諸根所生識
དབང་པོ་ལེགས་གྱུར་ཤེས་ལྟོས་ལོག་པར་འདོད། །
待善根識許為倒

25 གནོད་པ་མེད་པའི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཀྱིས། །
無患六根所取義
གཟུང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གྱིས་རྟོགས་ཏེ། །
即是世間之所知
འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལས་བདེན་ཡིན་ལྷག་མ་ནི། །
唯由世間立為實
འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལས་ལོག་པར་རྣམ་པར་བཞག །
餘即世間立為倒

26 མི་ཤེས་གཉིད་ཀྱིས་རབ་བསྐྱོད་མུ་སྟེགས་ཅན། །
無知睡擾諸外道
རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་བརྟགས་པ་དང་། །
如彼所計自性等
སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་སོགས་ལ་བརྟགས་པ་གང་། །
及計幻事陽焰等
དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀྱང་ཡོད་མིན་ཉིད། །
此於世間亦非有

27 མིག་ནི་རབ་རིབ་ཅན་གྱིས་དམིགས་པ་ཡིས། ། རབ་རིབ་མེད་ཤེས་ལ་གནོད་མིན་ཇི་ལྟར། ། དེ་བཞིན་དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྤངས་པའི་བློས། ། དྲི་མེད་བློ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །

如有翳眼所緣事　不能害於無翳識　如是諸離淨智識　非能害於無垢慧

28 གཏི་མུག་རང་བཞིན་སྒྲིབ་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་སྟེ། ། དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་སྣང་དེ་ནི། ། ཀུན་རྫོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། ། བཅོས་མར་གྱུར་པའི་དངོས་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུའོ། །

癡障性故名世俗　假法由彼現為諦　能仁說名世俗諦　所有假法唯世俗

29 རབ་རིབ་མཐུ་ཡིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའི། ། ངོ་བོ་ལོག་པ་གང་ཞིག་རྣམ་བརྟགས་པ། ། དེ་ཉིད་བདག་ཉིད་གང་དུ་མིག་དག་པས། ། མཐོང་དེ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་འདིར་ཤེས་ཀྱིས། །

如眩翳力所遍計　見毛髮等顛倒性　淨眼所見彼體性　乃是實體此亦爾

30 གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི། ། འཇིག་རྟེན་དེ་ཉིད་མཐོང་བས་འཕགས་གཞན་གྱིས། ། ཅི་དགོས་འཕགས་པའི་ལམ་གྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། བླུན་པོ་ཚད་མར་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །

若許世間是正量　世見真實聖何為？　所修聖道復何用？　愚人為量亦非理

31 རྣམ་ཀུན་འཇིག་རྟེན་ཚད་མིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། ། དེ་ཉིད་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་གནོད་པ་མེད། ། འཇིག་རྟེན་དོན་ནི་འཇིག་རྟེན་གྲགས་ཉིད་ཀྱིས། ། གལ་ཏེ་སེལ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནོད་འགྱུར། །

世間一切非正量　故真實時無世難　若以世許除世義　即說彼為世妨難

32 གང་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས། ། བདག་གིས་བུ་འདི་སྐྱེད་ཅེས་སྨྲ་བྱེད་ཅིང་། ། ཤིང་ཡང་བཙུགས་སོ་སྙམ་དུ་རྟོག་དེས་ན། ། གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀྱང་མེད། །

世間僅殖少種子　便謂此兒是我生　亦覺此樹是我栽　故世亦無從他生

33 གང་ཕྱིར་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གཞན་མིན། ། དེ་ཕྱིར་མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཞིག་པ་མེད། ། གང་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་ཡོད་མིན་དེ་ཕྱིར་ཡང་། ། མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་མི་བྱ། །

由芽非離種為他　故於芽時種無壞　由其非有一性故　芽時不可云有種

34 གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་བརྟེན་འགྱུར་ན། ། དེ་ལ་སྐུར་བས་དངོས་པོ་འཇིག་པའི་ཕྱིར། ། སྟོང་ཉིད་དངོས་པོ་འཇིག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། ། དེ་ནི་རིགས་མིན་དེ་ཕྱིར་དངོས་ཡོད་མིན། །

若謂自相依緣生　謗彼即壞諸法故　空性應是壞法因　然此非理故無性

35 གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་འདི་དག་རྣམ་དཔྱད་ན། ། དེ་ཉིད་བདག་ཅན་དངོས་ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ། ། གནས་རྙེད་མ་ཡིན་དེ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི། ། ཐ་སྙད་བདེན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་མི་བྱ། །

設若觀察此諸法　離真實性無可得　是故不應妄觀察　世間所有名言諦

36 དེ་ཉིད་སྐབས་སུ་རིགས་པ་གང་ཞིག་གིས། ། བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་རིགས་མིན་པའི། ། རིགས་དེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རིགས་མིན་པས། ། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་གང་གིས་ཡིན་པར་འགྱུར། །

於真性時以何理　觀自他生皆非理　彼觀名言亦非理　汝所計生由何成？

37 དངོས་པོ་སྟོང་པ་གཟུགས་བརྙན་ལ་སོགས་པ། ། ཚོགས་ལ་ལྟོས་རྣམས་མ་གྲགས་པ་ཡང་མིན། ། ཇི་ལྟར་དེར་ནི་གཟུགས་བརྙན་སོགས་སྟོང་ལས། ། ཤེས་པ་དེ་ཡི་རྣམ་པ་སྐྱེ་འགྱུར་ལྟར། །

如影像等法本空　觀待緣合非不有　於彼本空影像等　亦起見彼行相識

38 དེ་བཞིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང་། ། སྟོང་ཉིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། བདེན་པ་གཉིས་སུའང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར། ། དེ་དག་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཆད་པའང་མིན། །

如是一切法雖空　從空性中亦得生　二諦俱無自性故　彼等非斷亦非常

39 གང་ཕྱིར་རང་བཞིན་གྱིས་དེ་མི་འགག་པ། ། དེ་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་མེད་ཀྱང་འདི་ནུས་ཕྱིར། ། ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རིང་ལོན་ལས་ཀྱང་། ། འབྲས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་རིག་པར་གྱིས། །

由業非以自性滅　故無賴耶亦能生　有業雖滅經久時　當知猶能生自果

40 རྨི་ལམ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དག་མཐོང་ནས་ནི། ། སད་ཀྱང་བླུན་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེ་འགྱུར་བ། ། དེ་བཞིན་འགགས་ཤིང་རང་བཞིན་ཡོད་མིན་པའི། ། ལས་ལས་ཀྱང་ནི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཡིན། །

如見夢中所緣境　愚夫覺後猶生貪　如是業滅無自性　從彼亦能有果生

41 ཇི་ལྟར་ཡུལ་ནི་ཡོད་ཉིད་མིན་མཚུངས་ཀྱང་། ། རབ་རིབ་ཅན་གྱིས་སྐྲ་ཤད་རྣམ་པར་ནི། ། མཐོང་གི་དངོས་གཞན་རྣམ་པར་མ་ཡིན་ལྟར། ། དེ་བཞིན་སྨིན་ལས་སླར་སྨིན་མིན་ཤེས་ཀྱིས། །

如境雖俱非有性　有翳唯見毛髮相　而非見為餘物相　當知已熟不更熟

42 དེ་ཕྱིར་རྣམ་སྨིན་མི་དགེ་ནག་པོའི་ལས། ། རྣམ་སྨིན་དགེ་ཉིད་དགེ་ལས་ཡིན་མཐོང་ཞིང་། ། དགེ་མི་དགེ་མེད་བློ་ཅན་ཐར་འགྱུར་ཏེ། ། ལས་འབྲས་རྣམས་ལ་སེམས་པའང་དགག་པ་མཛད། །

故見苦果由黑業　樂果唯從善業生　無善惡慧得解脫　亦遮思惟諸業果

43 ཀུན་གཞི་ཡོད་ཅེས་གང་ཟག་ཉིད་ཡོད་ལ། ། ཕུང་པོ་འདི་དག་འབའ་ཞིག་ཉིད་ཡོད་ཅེས། ། བསྟན་པ་འདི་ནི་དེ་ལྟར་ཆེས་ཟབ་དོན། ། རིག་པར་མི་འགྱུར་དང་ཡིན་དེ་ལ་གོ། །

說有賴耶數取趣　及說唯有此諸蘊　此是為彼不能了　如上甚深義者說

44 འཇིག་ཚོགས་ལྟར་དང་བྲལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། ། ཇི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡི་བསྟན་པ་ལྟར། ། དེ་བཞིན་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་མོད་ཀྱི། ། ཡོད་ཅེས་དྲང་དོན་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན། །

如佛雖離薩迦見　亦嘗說我及我所　如是諸法無自性　不了義經亦說有

45 གཟུང་བ་མེད་པར་འཛིན་པ་མ་མཐོང་ཞིང་། ། སྲིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་རབ་རྟོགས་པས། ། ཤེས་རབ་ལ་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས། ། རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་དེ་ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར། །

不見能取離所取　通達三有唯是識　故此菩薩住般若　通達唯識真實性

46 ཇི་ལྟར་རླུང་གིས་བསྐྱལ་བས་རྒྱ་མཚོ་ནི། །
猶如因風鼓大海
ཆེ་ལས་ཆུ་རླབས་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ། །
便有無量波濤生
ཀུན་གྱི་ས་བོན་ཀུན་གཞི་ཞེས་བྱ་ལས། །
從一切種阿賴耶
རང་གི་ནུས་པས་རྣམ་ཤེས་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་། །
以自功力生唯識

47 དེ་ཕྱིར་གཞན་གྱི་དབང་གི་ངོ་བོ་གང་། །
是故依他起自性
དངོས་པོ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང་། །
是假有法所依因
ཕྱི་རོལ་གཟུང་བ་མེད་པར་འབྱུང་འགྱུར་ལ། །
無外所取而生起
ཡོད་དང་སྤྲོས་ཀུན་ཡུལ་མིན་རང་བཞིན་ཡོད། །
實有及非戲論境

48 ཕྱི་རོལ་མེད་སེམས་དཔེ་ནི་གང་དུ་ཡོད། །
無外境心有何喻？
རྨི་ལམ་ཇི་བཞིན་ཞེ་ན་དེ་བསམ་བྱ། །
若謂如夢當思擇
གང་ཚེ་ང་ལ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་སེམས། །
若時我說夢無心
ཡོད་མིན་དེ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་ཡོད་མིན། །
爾時汝喻即非有

49 གལ་ཏེ་སད་ཚེ་རྨི་ལམ་དྲན་ལས་ཡིད། །
若以覺時憶念夢
ཡོད་ན་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ཡང་དེ་བཞིན་འགྱུར། །
證有意者境亦爾
ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ངས་མཐོང་སྙམ་དྲན་པ། །
如汝憶念是我見
དེ་འདྲ་ཕྱི་རོལ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན། །
如是外境亦應有

50 གལ་ཏེ་གཉིད་ནང་མིག་བློ་མི་སྲིད་པས། །
設曰睡中無眼識
ཡོད་མིན་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡོད། །
故色非有唯意識
དེ་ཡི་རྣམ་པ་ཕྱི་རོལ་ཉིད་དུ་ཞེན། །
執彼行相以為外
རྨི་ལམ་ཇི་ལྟ་དེ་བཞིན་འདིར་འདོད་ན། །
如於夢中此亦爾

51 ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱི་ཡུལ་རྨི་ལམ་དུ། །
如汝外境夢不生
མ་སྐྱེས་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱང་སྐྱེས་མ་ཡིན། །
如是意識亦不生
མིག་དང་མིག་གི་ཡུལ་དང་དེས་སྐྱེད་སེམས། །
眼與眼境此生心
གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན། །
三法一切皆虛妄

52 རྣ་སོགས་ལྷག་མ་གསུམ་པོའང་སྐྱེ་བ་མེད། །
餘耳等三亦不生
རྨི་ལམ་ཇི་ལྟ་དེ་བཞིན་སད་འདིར་ཡང་། །
如於夢中覺亦爾
དངོས་རྣམས་བརྫུན་ཡིན་སེམས་དེ་ཡོད་མ་ཡིན། །
諸法皆妄心非有
སྤྱོད་ཡུལ་མེད་ཅིང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱང་མེད། །
行境無故根亦無

53 འདི་ན་ཇི་ལྟར་སད་བཞིན་ཇི་སྲིད་དུ། །
此中猶如已覺位
མི་སད་དེ་སྲིད་དེ་ལ་གསུམ་པོ་ཡོད། །
乃至未覺三皆有
སད་པར་གྱུར་ན་གསུམ་ཆར་ཡོད་མིན་ལྟར། །
如已覺後三非有
གཏི་མུག་གཉིད་ཟད་ལས་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །
癡睡盡後亦如是

54 དབང་པོ་རབ་རིབ་བཅས་པ་བློ་གང་གིས། །
由有翳根所生識
རབ་རིབ་མཐུ་ལས་སྐྲ་རྣམས་གང་མཐོང་བ། །
由翳力故見毛等
དེ་བློ་ལ་ལྟོས་གཉིས་ཆར་བདེན་པ་སྟེ། །
觀待彼識二俱實
དོན་གསལ་མཐོང་ལ་གཉིས་ཀ་འང་བརྫུན་པ་ཡིན། །
待明見境二俱妄

55 གལ་ཏེ་ཤེས་བྱ་མེད་པར་བློ་ཡོད་ན། །
若無所知而有心
སྐྲ་དེའི་ཡུལ་དང་མིག་ནི་རྗེས་འབྲེལ་པའི། །
則於髮處眼相隨
རབ་རིབ་མེད་ལའང་སྐྲ་ཤར་བློར་འགྱུར་ན། །
無翳亦應起髮心
དེ་ལྟ་མ་ཡིན་དེ་ཕྱིར་དེ་ཡོད་མིན། །
然不如是故非有

56	གང་ཕྱིར་མཐོང་བ་དག་ལ་བློ་ནུས་ནི།	སྨིན་མེད་དེ་ཕྱིར་དེ་ལ་བློ་མི་འགྱུར།	ཤེས་བྱ་ཡོད་དངོས་བྲལ་བས་མིན་ཞེ་ན།	ནུས་དེ་མེད་པས་འདི་ནི་འགྲུབ་མ་ཡིན།
	若謂淨見識功能	未成熟故識不生	非是由離所知法	彼能非有此不成
57	སྐྱེས་ལ་ནུས་པ་སྲིད་པ་ཡོད་མ་ཡིན།	མ་སྐྱེས་ངོ་བོ་ལ་ཡང་ནུས་ཡོད་མིན།	ཁྱད་པར་མེད་པར་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་མིན།	མོ་གཤམ་བུ་ལའང་དེ་ནི་ཡོད་པར་ཐལ།
	已生功能則非有	未生體中亦無能	非離能別有所別	或石女兒亦有彼
58	གལ་ཏེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་བསྙད་འདོད་ན།	ནུས་པ་མེད་པར་འདི་ཡི་འབྱུང་འགྱུར་མེད།	ཕན་ཚུན་དོན་ལ་བརྟེན་པའི་འགྲུབ་པ་ནི།	གྲུབ་མིན་ཉིད་ཅེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས།
	若想當生而說者	既無功能無當生	若互相依而成者	諸善士說即不成
59	གལ་ཏེ་འགགས་པའི་ནུས་སྨིན་ལས་འགྱུར་ན།	གཞན་གྱི་ནུས་པ་ལས་གཞན་འབྱུང་བར་འགྱུར།	རྒྱུན་ཅན་རྣམས་དེར་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡོད།	དེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀུན་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར།
	若滅功能成熟生	從他功能應生他	諸有相續互異故	一切應從一切生
60	གལ་ཏེ་དེར་ནི་རྒྱུན་ཅན་ཐ་དད་ཀྱི།	དེ་དག་ལ་རྒྱུན་ཐ་དད་མེད་དེའི་ཕྱིར།	ཉེས་མེད་ཅེ་ན་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ཞིག	ཐ་མི་དད་རྒྱུན་སྐབས་མི་རིགས་ཕྱིར་རོ།
	彼諸剎那雖互異	相續無異故無過	此待成立仍不成	相續不異非理故
61	བྱམས་པ་ཉེར་སྦས་ལ་བརྟེན་ཆོས་རྣམས་ནི།	གཞན་ཉིད་ཕྱིར་ན་རྒྱུད་གཅིག་གཏོགས་མིན་ཏེ།	གང་དག་རང་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོ་བ།	དེ་དག་རྒྱུད་གཅིག་གཏོགས་པ་རིགས་མ་ཡིན།
	如依慈氏近密法	由是他故非一續	所有自相各依法	是一相續不應理
62	མིག་བློ་སྐྱེ་བ་རང་ནུས་གང་ཞིག་ལས།	དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་ནས་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང་།	རང་གི་རྣམ་ཤེས་རྟེན་གྱི་ནུས་དེ་ལ།	དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་མིག་ཅེས་བྱ་བར་རྟོགས།
	能生眼識自功能	從此無間有識生	即此內識依功能	妄執名為色根眼
63	འདི་ན་དབང་པོ་ལས་བྱུང་རྣམ་པར་རིག	ཕྱི་གཟུང་མེད་པར་རང་གི་ས་བོན་ལས།	སྔོ་སོགས་སྣང་ཉིད་འབྱུང་བར་མ་རྟོགས་ནས།	སྐྱེ་བོས་ཕྱི་རོལ་བཟུང་བར་སེམས་ཁས་ལེན།
	此中從根所生識	無外所取由自種	變似青等愚不了	凡夫執為外所取
64	རྨི་ལམ་ན་ནི་གཟུགས་དོན་གཞན་མེད་པར།	རང་ནུས་སྨིན་ལས་དེ་ཡི་རྣམ་ཅན་སེམས།	འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་དེ་བཞིན་སད་ལའང་འདིར།	ཕྱི་རོལ་མེད་པར་ཡིད་ནི་ཡོད་ཅེ་ན།
	如夢實無餘外色	由功能熟生彼心	如是於此醒覺位	雖無外境意得有

65 ཇི་ལྟར་མིག་མེད་པར་ནི་རྨི་ལམ་དུ། །
如於夢中無眼根
སྔོ་སོགས་སྣང་བའི་ཡིད་སེམས་འབྱུང་དེ་ལྟར། །
有似青等意心生
མིག་དབང་མེད་པར་རང་གི་ས་བོན་ནི། །
無眼唯由自種熟
སྨིན་ལས་ལོང་བ་ལ་འདིར་ཅིས་མི་སྐྱེ། །
此間盲人何不生？

66 གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལྟར་རྨི་ལམ་དྲུག་པ་ཡི། །
若如汝說夢乃有
ནུས་པ་སྨིན་ཡོད་སད་པར་མེད་གྱུར་ན། །
第六能熟醒非有
དྲུག་པའི་ནུས་སྨིན་ཇི་ལྟ་འདིར་མེད་པ། །
如此無第六成熟
དེ་ལྟར་རྨི་ཚེ་མེད་ཅེས་ཅིས་མི་རིགས། །
說夢亦無何非理？

67 ཇི་ལྟར་མིག་མེད་འདི་ཡི་རྒྱུ་མིན་ལྟར། །
如說無眼非此因
རྨི་ལམ་དུ་ཡང་གཉིད་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན། །
亦說夢中睡非因
དེ་ཕྱིར་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་དེ་དངོས་མིག །
是故夢中亦應許
བརྫུན་པའི་ཡུལ་ཅན་རྟོགས་པའི་རྒྱུར་ཁས་བླང་། །
彼法眼為妄識因

68 འདི་ཡིས་ལན་ནི་གང་དང་གང་བཏབ་པ། །
隨此如如而答辯
དེ་དང་དེ་ནི་དམ་བཅའ་མཚུངས་མཐོང་བས། །
即見彼彼等同宗
རྩོད་འདི་སེལ་བྱེད་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །
如是能除此妄諍
འགར་ཡང་དངོས་པོ་ཡོད་ཅེས་མ་བསྟན་ཏོ། །
諸佛未說實有法

69 རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་བླ་མའི་མན་ངག་ལས། །
諸瑜伽師依師教
ཀེང་རུས་ཀྱིས་གང་ས་གཞི་མཐོང་བ་གང་། །
所見大地骨充滿
དེར་ཡང་གསུམ་ཆར་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མཐོང་། །
見彼三法亦無生
ལོག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བསྟན་ཕྱིར་རོ། །
說是顛倒作意故

70 ཁྱོད་ཀྱི་དབང་བློའི་ཡུལ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ། །
如汝根識所見境
དེ་ལྟར་མི་སྡུག་ཡིད་ཀྱི་ཡང་འགྱུར་ན། །
如是不淨心見境
དེ་བཞིན་ཡུལ་དེར་བློ་གཏད་ཅིག་ཤོས་ཀྱིས། །
餘觀彼境亦應見
རྟོགས་འབྱུང་དེ་ནི་བརྫུན་པར་ཡང་མི་འགྱུར། །
彼定亦應不虛妄

71 རབ་རིབ་དང་ལྡན་དབང་པོ་ཅན་མཚུངས་ལ། །
如同有翳諸眼根
ཆུ་འབབ་ཀླུང་ལ་ཡི་དྭགས་རྣག་བློ་ཡང་། །
鬼見膿河心亦爾
མདོར་ན་ཇི་ལྟར་ཤེས་བྱ་མེད་དེ་བཞིན། །
總如所知非有故
བློ་ཡང་མེད་ཅེས་དོན་འདི་ཤེས་པར་གྱིས། །
應知內識亦非有

72 གལ་ཏེ་གཟུང་མེད་འཛིན་པ་ཉིད་བྲལ་ཞིང་། །
若離所取無能取
གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་གཞན་དབང་དངོས་ཡོད་ན། །
而有二空依他事
འདི་ཡི་ཡོད་པ་གང་གིས་ཤེས་པར་འགྱུར། །
此有由何能證知？
མ་བཟུང་བར་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱར་མི་རུང་། །
未知云有亦非理

73 དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་མྱོང་བར་འགྲུབ་མ་ཡིན། །
彼自領受不得成
གལ་ཏེ་ཕྱི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན། །
若由後念而成立
མ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཕྱིར་བརྗོད་པ་ཡི། །
立未成故所宣說
མ་གྲུབ་འདི་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མིན། །
此尚未成非能立

74 རང་རིག་པ་ནི་གྲུབ་ལ་རག་མོད་ཀྱི། །
縱許成立自有證
དེ་ལྟའང་དྲན་པའི་དྲན་པ་རིགས་མིན་ཏེ། །
憶彼之念亦非理
གཞན་ཕྱིར་མ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་བཞིན། །
他故如未知身生
གཏན་ཚིགས་འདིས་ནི་ཁྱད་པར་དག་ཀྱང་འཇོམས། །
此因亦破諸差別

75 གང་ཕྱིར་གང་གིས་ཡུལ་མྱོང་གྱུར་དེ་ལས། །
由離能領受境識
དྲན་པ་འདི་གཞན་ང་ལ་ཡོད་མིན་པ། །
此他性念非我許
དེ་ཕྱིར་ང་ཡིས་མཐོང་སྙམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །
故能憶念是我見
འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །
此復是依世言說

76 དེ་ཕྱིར་རང་རིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །
是故自證且非有
ཁྱོད་ཀྱི་གཞན་དབང་གང་གིས་འཛིན་པར་འགྱུར། །
汝依他起由何知？
བྱེད་པོ་ལས་དང་བྱ་བ་གཅིག་མིན་པས། །
作者作業作非一
དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་འཛིན་པར་རིགས་མ་ཡིན། །
故彼自證不應理

77 གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་མ་ཤེས་པའི། །
若既不生復無知
བདག་ཉིད་གཞན་དབང་ངོ་བོའི་དངོས་ཡོད་ན། །
謂有依他起自性
གང་གིས་ན་འདི་ཡོད་པ་མི་རིགས་པ། །
石女兒亦何害汝
གཞན་ལ་མོ་གཤམ་བུས་གནོད་ཅི་ཞིག་བསྐྱལ། །
由何謂此不應有？

78 གང་ཚེ་གཞན་དབང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །
若時都無依他起
ཀུན་རྫོབ་པ་ཡི་རྒྱུར་ནི་གང་ཞིག་འགྱུར། །
云何得有世俗因？
གཞན་གྱི་ལྟར་ན་རྫས་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །
如他由著實物故
འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་རྣམ་བཞག་ཀུན་ཀྱང་བཤིག །
世間建立皆破壞

79 སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་ལམ་ལས་ནི། །
出離龍猛論師道
ཕྱི་རོལ་གྱུར་ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མེད་དོ། །
更無寂滅正方便
དེ་དག་ཀུན་རྫོབ་དེ་ཉིད་བདེན་ལས་ཉམས། །
彼失世俗及真諦
དེ་ལས་ཉམས་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་ཡོད་མིན། །
失此不能得解脫

80 ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །
由名言諦為方便
དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟེ། །
勝義諦是方便生
དེ་གཉིས་རྣམ་དབྱེ་གང་གིས་མི་ཤེས་པ། །
不知分別此二諦
དེ་ནི་རྣམ་རྟོག་ལོག་པས་ལམ་ངན་ཞུགས། །
由邪分別入歧途

81 ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་དབང་དངོས་འདོད་ལྟར། །
如汝所計依他事
ཀུན་རྫོབ་ཀྱང་ནི་བདག་གིས་ཁས་མ་བླངས། །
我不許有彼世俗
འབྲས་ཕྱིར་འདི་དག་མེད་ཀྱང་ཡོད་དོ་ཞེས། །
果故此等雖非有
འཇིག་རྟེན་ངོར་བྱས་བདག་ནི་སྨྲ་བར་བྱེད། །
我依世間說為有

82 ཇི་ལྟར་ཕུང་པོ་སྤངས་ནས་ཞིར་ཞུགས་པ། །
如斷諸蘊入寂滅
དགྲ་བཅོམ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མིན་དེ་ལྟར། །
諸阿羅漢皆非有
འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་མེད་ན་དེ་བཞིན་འདི། །
若於世間亦皆無
འཇིག་རྟེན་ལས་ཀྱང་ཡོད་ཅེས་བདག་མི་སྨྲ། །
則我依世不說有

83 གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་འཇིག་རྟེན་མི་གནོད་ན། ། འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལ་ལྟོས་འདི་ནི་དགག་པར་གྱིས། ། ཁྱོད་དང་འཇིག་རྟེན་འདིར་ནི་རྩོད་གྱིས་དང་། ། ཕྱི་ནས་སྟོབས་ལྡན་བདག་གིས་བརྟེན་པར་བྱ། །

若世於汝無妨害　當待世間而破此　汝可先與世間諍　後有力者我當依

84 མངོན་གྱུར་མངོན་ཕྱོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས། ། སྲིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་གང་རྟོགས་པ། ། རྟག་བདག་བྱེད་པོ་བཀག་པ་རྟོགས་ཕྱིར་དེས། ། བྱེད་པ་པོ་ནི་སེམས་ཙམ་ཡིན་པར་རྟོགས། །

現前菩薩已現證　通達三有唯是識　是破常我作者故　彼知作者唯是心

85 དེ་ཕྱིར་བློ་ལྡན་བློ་ནི་འཕེལ་བྱའི་ཕྱིར། ། ལང་ཀར་གཤེགས་མདོ་དེ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས། ། མུ་སྟེགས་སྤྱི་མཐོན་རི་འཇོམས་དག་རང་བཞིན། ། རྡོ་རྗེ་འདི་ནི་དགོངས་པ་བཅད་ཕྱིར་གསུངས། །

故為增長智者慧　遍智曾於楞伽經　以摧外道高山峰　此語金剛解彼義

86 ཇི་བཞིན་རང་གི་བསྟན་བཅོས་དེ་དེ་ལས། ། མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཟག་སོགས་དེ་དག། ། སྨྲས་པ་དེ་དག་བྱེད་པོར་མ་གཟིགས་ནས། ། རྒྱལ་བས་སེམས་ཙམ་འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོར་གསུངས། །

各如彼彼諸論中　外道說數取趣等　佛見彼等非作者　說作世者唯是心

87 དེ་ཉིད་རྒྱས་ལ་སངས་རྒྱས་བསྙད་ཇི་བཞིན། ། དེ་བཞིན་སེམས་ཙམ་གཙོར་གྱུར་འཇིག་རྟེན་ལ། ། མདོ་ལས་སེམས་ཙམ་ཞེས་གཟུགས་ནི་འདིར། ། འགོག་པ་དེ་ལྟར་མདོ་ཡི་དོན་མ་ཡིན། །

如覺真理說名佛　如是唯心最主要　經說世間唯是心　故此破色非經義

88 གལ་ཏེ་འདི་དག་སེམས་ཙམ་ཞེས་མཁྱེན་ནས། ། དེ་ལས་གཟུགས་ཉིད་དགག་པར་མཛད་ན་ནི། ། སླར་ཡང་དེ་ལས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་སེམས། ། གཏི་མུག་ལས་ལས་སྐྱེས་པར་ཅི་ཕྱིར་གསུངས། །

若知此等唯有心　故破離心外色者　何故如來於彼經　復說心從癡業生？

89 སེམས་ཉིད་ཀྱིས་ནི་སེམས་ཅན་འཇིག་རྟེན་དང་། ། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཤིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་འགོད། ། འགྲོ་བ་མ་ལུས་ལས་ལས་སྐྱེས་པར་གསུངས། ། སེམས་སྤངས་ནས་ནི་ལས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །

有情世間器世間　種種差別由心立　經說眾生從業生　心已斷者業非有

90 གལ་ཏེ་གཟུགས་ཡོད་མོད་ཀྱི་དེ་ལ་ནི། ། སེམས་བཞིན་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་ཡོད་མ་ཡིན། ། དེས་ན་སེམས་ལས་གཞན་པའི་བྱེད་པ་པོ། ། བཟློག་གི་གཟུགས་ནི་བཀག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

若謂雖許有色法　然非如心為作者　則遮離心餘作者　非是遮遣此色法

91 འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་དེ་ཉིད་ལ་གནས་ལ། ། ཕུང་པོ་འཇིག་རྟེན་གྲགས་ཏེ་ལྔ་ཆར་ཡོད། ། དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་འདོད་པ་ན། ། རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་དེ་ལྔ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །

若謂安住世間理　世間五蘊皆是有　若許現起真實智　行者五蘊皆非有

92 གཟུགས་མེད་ན་ནི་སེམས་ཡོད་མ་འཛིན་ཞིག །
無色不應執有心
སེམས་ཡོད་འདི་ནའང་གཟུགས་མེད་མ་འཛིན་ཞིག །
有心不應執無色
དེ་དག་ཤེས་རབ་ཚུལ་མདོར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །
般若經中佛俱遮
མཚུངས་པར་སྤངས་ཤིང་མངོན་པའི་ཆོས་ལས་གསུངས། །
彼等對法俱說有

93 བདེན་གཉིས་རིམ་པ་འདི་དག་བཞིག་ནས་ཀྱང་། །
二諦次第縱破壞
ཁྱོད་ཀྱི་རྫས་ནི་བཀག་པས་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །
汝物已遮終不成
དེ་ཕྱིར་དེ་ལྟའི་རིམ་པས་དངོས་གདོད་ནས། །
由是次第知諸法
དེ་ཉིད་མ་སྐྱེས་འཇིག་རྟེན་སྐྱེས་རིག་བྱ། །
真實不生世間生

94 མདོ་སྡེ་གང་ལས་ཕྱི་རོལ་སྣང་ཡོད་མིན། །
經說外境悉非有
སེམས་ནི་སྣ་ཚོགས་སྣང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ། །
唯心變為種種事
གཟུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་གང་དེ་དག་ལ། །
是於貪著妙色者
གཟུགས་བཟློག་པ་སྟེ་དེ་ཡང་དྲང་དོན་ཉིད། །
為遮色故非了義

95 འདི་ནི་སྟོན་པས་དྲང་དོན་ཉིད་གསུངས་ཤིང་། །
佛說此是不了義
འདི་ནི་དྲང་དོན་ཉིད་དུ་རིགས་པས་འཐད། །
此非了義理亦成
རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་སྡེ་གཞན་ཡང་ནི། །
如是行相諸餘經
དྲང་དོན་ཉིད་དུ་ལུང་འདིས་གསལ་བར་བྱེད། །
此教亦顯不了義

96 ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཤེས་པ་བསལ་བ་ནི། །
佛說所知若非有
བདེ་བླག་ཉིད་ཅེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །
則亦易除諸能知
ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཤེས་པ་བཀག་འགྲུབ་པས། །
由無所知即遮知
དང་པོར་ཤེས་བྱ་དགག་པ་མཛད་པ་ཡིན། །
是故佛先遮所知

97 དེ་ལྟར་ལུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱས་ཏེ། །
如是了知教規已
མདོ་གང་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་བཤད་དོན་ཅན། །
凡經所說非真義
དྲང་དོན་གསུངས་པའང་རྟོགས་ནས་དྲང་བྱ་ཞིང་། །
應知不了而解釋
སྟོང་ཉིད་དོན་ཅན་ངེས་དོན་ཤེས་པར་གྱིས། །
說空性者是了義

98 གཉིས་ལས་སྐྱེ་བའང་རིགས་པའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་གང་གི་ཕྱིར། །
計從共生亦非理
བཤད་ཟིན་ཉེས་པ་དེ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །
俱犯已說眾過故

འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་མིན་དེ་ཉིད་དུ་ཡང་འདོད་མིན་ཏོ། །

此非世間非真實

99 གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བར་ལྟ་ཞིག་འགྱུར་ན་ནི། །

若計無因而有生

འབྲས་འབྱུང་ཆེད་དུ་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡི་ས་བོན་ལ་སོགས་ནི། །

世間為求果實故

100 གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་རྒྱུ་ཡིས་སྟོང་པར་གྱུར་ན་ནམ་མཁའ་ཡི། །

眾生無因應無取

ཤིན་ཏུ་ཆེས་བཀྲའི་འཇིག་རྟེན་འཛིན་པའང་ཡིན་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །

繁華世間有可取

101 འབྱུང་བ་དེ་དག་བདག་ཉིད་གང་ཞིག་གིས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བློའི། །

汝論所說大種性

གང་ལ་ཡིད་ཀྱི་སྨུན་པ་འཐུག་པོ་འདི་ཉིད་དུ་ཡོད་པ། །

汝意對此尚愚闇

102 འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་དུས་སུ་བདག་ཉིད་ནི། །

破他世時汝自體

དེ་ཡི་ལྟ་བའི་རྣམ་པའི་རྟེན་མཚུངས་ལུས་དང་ལྡན་ཉིད་ཕྱིར། །

由具彼見同依身

གང་ཕྱིར་རེ་རེ་ལས་ནི་སྐྱེ་བ་འགྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །

各生未成況共生？

དེ་ཚོ་མཐའ་དག་རྟག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །

一切恆從一切生

བརྒྱ་ཕྲག་དག་གི་སྒོ་ནས་སྡུད་པར་བྱེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར། །

不應多門收集種

ཨུཏྤ་ལ་ཡི་དྲི་མདོག་ཇི་བཞིན་གཟུང་དུ་མེད་ཉིད་ན། །

猶如空花色與香

རང་གི་བློ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་རྒྱུ་ལས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས། །

知世有因如自心

ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ན། །

汝心所緣且非有

དེས་ནི་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཡང་དག་རྟོགས་པར་འགྱུར། །

何能正知於他世？

ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་རྟོགས་བྱ་སྟེ། །

於所知性成倒見

གང་ཚེ་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ཡོད་ཉིད་ཁས་ལེན་དེ་ཚེ་བཞིན། །

如計大種有性時

103 འབྱུང་བ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡོད་མིན་དེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

大種非有前已說

སྐྱེ་དང་རྒྱུ་མེད་ཐུན་མོང་དུ་ནི་བཀག་ཟིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །

共生及從無因生

104 གང་གི་ཕྱིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་དང་། །

由無自他共無因

གང་གིས་སྤྲིན་ཚོགས་དང་མཚུངས་གཏི་མུག་སྟུག་པོ་འཇིག་རྟེན་ལ། །

世有厚癡同稠雲

105 ཇི་ལྟར་རབ་རིབ་མཐུ་ཡིས་འགའ་ཞིག་སྐྲ་ཤད་ཟླ་གཉིས་དང་། །

如由翳力倒執髮

དེ་བཞིན་དུ་ནི་གཏི་མུག་སྐྱོན་གྱི་དབང་གིས་མི་མཁས་པས། །

如是無智由癡過

106 གལ་ཏེ་གཏི་མུག་བརྟེན་ནས་ལས་འབྱུང་གཏི་མུག་མེད་པར་དེ། །

說癡起業無癡滅

བློ་བཟང་ཉི་མས་མུན་པ་སྟུག་པོ་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡི། །

慧日破除諸冥暗

107 གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་དེ་ཉིད་དུ་མེད་ན། །

若謂諸法真實無

གང་གི་ཕྱིར་ན་གོང་དུ་རང་གཞན་ལས་དང་གཉིས་ཀ་ལས། །

由前總破自他生

མ་བཤད་འབྱུང་བ་འདི་དག་ལྟ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

故無未說諸大種

རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་པ་མིན་པས་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་བྲལ། །

故說諸法離自性

ཡོད་པ་དེས་ན་ཡུལ་རྣམས་ལོག་པ་དག་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར། །

故諸境性顛倒現

ཟླ་བྱའི་མདོངས་དང་སྦྲང་མ་ལ་སོགས་ལོག་པར་འཛིན་བྱེད་པ། །

二月雀翎蜂蠅等

འདུས་བྱས་ལྟ་ཞིག་སྣ་ཚོགས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ནི་རྟོགས་པར་འགྱུར། །

以種種慧觀有為

མི་འབྱུང་ཞེས་བྱར་མི་མཁས་པོ་ནས་རྟོགས་པར་གོར་མ་ཆག། །

唯使無智者了達

མཁས་པ་དག་ནི་སྟོང་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་གྲོལ་བར་འགྱུར། །

智者達空即解脫

ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མོ་གཤམ་བུ་ཇི་བཞིན། །

則彼應如石女兒

དེ་དག་མེད་པ་ཉིད་འགྱུར་དེ་ཡི་ཕྱིར། །
於名言中亦非有
དེ་དག་རང་བཞིན་གྱིས་ནི་ཡོད་པ་ཉིད། །
故彼定應自性有

108 གང་དག་རབ་རིབ་ཅན་སོགས་ཡུལ་འགྱུར་བ། །
有眩翳者所見境
སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་དེ་དག་མ་སྐྱེས་པས། །
彼毛髮等皆不生
རེ་ཞིག་དེ་དག་ཉིད་ལ་བརྩད་བྱ་སྟེ། །
汝且與彼而辯諍
ཕྱི་ནས་མ་རིག་རབ་རིབ་རྗེས་འབྲེལ་ལོ། །
後責無明眩翳者

109 གལ་ཏེ་རྨི་ལམ་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་བཅས། །
若見夢境尋香城
སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་དང་མིག་འཕྲུལ་གཟུགས་བརྙན་སོགས། །
陽焰幻事影像等
སྐྱེ་མེད་མཐོང་ན་ཡོད་ཉིད་མིན་མཚུངས་ཀྱང་། །
同石女兒非有性
ཁྱོད་ལ་ཇི་ལྟར་དེར་འགྱུར་དེ་མི་རིགས། །
汝見不見應非理

110 དེ་ཉིད་དུ་འདི་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་མེད་ཀྱང་། །
此於真實雖不生
མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་གང་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི། །
然不同於石女兒
མཐོང་བའི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་མ་ཡིན་པ། །
非是世間所見境
དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་སྨྲ་འདི་མ་ངེས་པའོ། །
故汝所言不決定

111 མོ་གཤམ་བུ་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །
如石女兒自性生
སྐྱེ་བ་དེ་ཉིད་དུ་མེད་འཇིག་རྟེན་དུའང་། །
真實世間均非有
ཡོད་མིན་དེ་བཞིན་དངོས་འདི་ཀུན་ངོ་བོ། །
如是諸法自性生
ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དེ་ཉིད་དུ་མ་སྐྱེས། །
世間真實皆悉無

112 དེ་ཕྱིར་འདི་ལྟར་སྟོན་པས་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །
故佛宣說一切法
གདོད་ནས་ཞི་ཞིང་སྐྱེ་བྲལ་རང་བཞིན་གྱིས། །
本寂靜離自性生
ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས་པ་གསུངས་གྱུར་པ། །
復是自性般涅槃
དེ་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །
以是知生恆非有

113 བུམ་སོགས་འདི་དག་དེ་ཉིད་དུ་མེད་ཅིང་། །
如說瓶等真實無
འཇིག་རྟེན་རབ་ཏུ་གྲགས་པར་ཡོད་ཅི་བཞིན། །
世間共許亦容有
དེ་བཞིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བས་ན། །
應一切法皆如是
མོ་གཤམ་བུ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ་མི་འགྱུར། །
故不同於石女兒

114	གང་ཕྱིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གི།	རྒྱུ་ལ་སོགས་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས། །	དངོས་རྣམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ། །	དེ་ཕྱིར་བརྟེན་ནས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །
	諸法非是無因生	非由自在等因生	非有(自)他生非共生	故知唯是依緣生
115	གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་བརྟེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །	རྟོག་པ་འདི་དག་བརྟག་པར་མི་ནུས་པ། །	དེ་ཕྱིར་རྟེན་འབྱུང་རིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །	ལྟ་ངན་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱེད། །
	由說諸法依緣生	非謂分別能觀察	是故以此緣起理	能破一切惡見網
116	རྟོག་རྣམས་དངོས་པོ་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་སྟེ། །	དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་མེད་པར་ཡོངས་དཔྱད་ཟིན། །	དངོས་པོ་མེད་པར་འདི་རྣམས་མི་འབྱུང་དཔེར། །	བུད་ཤིང་མེད་པར་མེ་ཡོད་མིན་དེ་བཞིན། །
	有性乃生諸分別	已觀自性咸非有	無性彼等即不生	譬如無薪則無火
117	སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་རྟོག་པས་བཅིངས། །	མི་རྟོག་རྣལ་འབྱོར་པ་ནི་གྲོལ་འགྱུར་བས། །	རྟོག་རྣམས་ལོག་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་དེ། །	རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་འབྲས་བུར་མཁས་རྣམས་གསུང་། །
	異生皆被分別縛	能滅分別即解脫	智者說滅諸分別	即是觀察所得果
118	བསྟན་བཅོས་ལས་དཔྱད་རྩོད་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར། །	མ་མཛད་རྣམ་གྲོལ་ཕྱིར་ནི་དེ་ཉིད་བསྟན། །	གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་བ་ཤད་པ་ན། །	གཞན་གཞུང་འཇིག་པར་འགྱུར་ན་ཉེས་པ་མེད། །
	論中觀察非好諍	為解脫故顯真理	若由解釋真實義	破壞他宗亦無咎
119	རང་གི་ལྟ་ལ་ཆགས་དང་དེ་བཞིན་དུ། །	གཞན་གྱི་ལྟ་ལ་འཁྲུག་གང་རྟོག་པ་ཉིད། །	དེ་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁྲོ་རྣམ་བསལ་ཏེ། །	རྣམ་དཔྱོད་པ་ནི་མྱུར་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར། །
	若於自見起愛著	及瞋他見即分別	是故若能除貪瞋	觀察速當得解脫
120	ཉོན་མོངས་སྐྱོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །	ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བློ་ཡིས་མཐོང་གྱུར་ཞིང་། །	བདག་ནི་འདི་ཡི་ཡུལ་དུ་རྟོགས་བྱས་ནས། །	རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགོག་པར་བྱེད། །
	慧見煩惱諸過患	皆從薩迦耶見生	由了知我是彼境	故瑜伽師先破我
121	ཟ་པོ་རྟག་དངོས་བྱེད་པོ་མིན་པའི་བདག །	ཡོན་ཏན་བྱ་མེད་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྱིས་བརྟགས། །	དེའི་དབྱེ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ནས། །	མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ལུགས་ནི་ཐ་དད་འགྱུར། །
	外計受者常法我	無德無作非作者	依彼少少差別義	諸外道類成多派
122	མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་བྲལ་ཕྱིར། །	དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་བདག་ནི་ཡོད་མིན་ཞིང་། །	འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་རིགས་ལ། །	འདི་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡང་ཡོད་མི་འདོད། །
	如石女兒不生故	彼所計我皆非有	此亦非是我執依	不許世俗中有此

123 གང་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་བསྟན་བཅོས་ལས་དེའི་ཁྱད།། མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྱིས་གང་བསྟན་དེ་ཀུན་ལ།། རང་གྲགས་མ་སྐྱེས་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་གནོད་པ།། དེ་ཕྱིར་དེ་ཁྱད་ཀུན་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན།།

由於彼彼諸論中 外道所計我差別 自許不生因盡破 故彼差別皆非有

124 དེ་ཕྱིར་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་མེད་དེ།། ཕུང་པོ་མ་གཏོགས་དེ་འཛིན་མ་གྲུབ་ཕྱིར།། འཇིག་རྟེན་ངར་འཛིན་བློ་ཡི་རྟེན་དུ་ཡང་།། མི་འདོད་དེ་རིག་མིན་པའང་བདག་ལྟའི་ཕྱིར།།

是故離蘊無異我 離蘊無我可取故 不許為世我執依 不了亦起我見故

125 གང་དག་དུད་འགྲོ་བསྐལ་མང་བརྒྱལ་གྱུར་པ།། དེས་ཀྱང་མ་སྐྱེས་རྟག་འདི་མ་མཐོང་ལ།། ངར་འཛིན་དེ་དག་ལ་ཡང་འཇུག་མཐོང་སྟེ།། དེས་ན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་འགའ་མེད།།

有生旁生經多劫 彼亦未見常不生 然猶見彼有我執 故離五蘊全無我

126 ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་གྲུབ་མེད་པའི་ཕྱིར།། བདག་ལྟའི་དམིགས་པ་ཕུང་པོ་ཁོ་ན་གོ།། ཁ་ཅིག་བདག་ལྟའི་རྟེན་དུ་ཕུང་པོ་ནི།། ལྔ་ཆར་ཡང་འདོད་ཁ་ཅིག་སེམས་གཅིག་འདོད།།

由離諸蘊無我故 我見所緣唯是蘊 有計我見依五蘊 有者唯計依一心

127 གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་ཕྱིར་དེ།། མང་བས་བདག་དེ་དག་ཀྱང་མང་བར་འགྱུར།། བདག་ནི་རྫས་སུ་འགྱུར་ཞིང་དེར་ལྟ་བ།། རྫས་ལ་འཇུག་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མི་འགྱུར།།

若謂五蘊即是我 由蘊多故我應多 其我復應成實物 我見緣物應非倒

128 མྱ་ངན་འདས་ཚེ་ངེས་པར་བདག་ཆད་འགྱུར།། མྱ་ངན་འདས་སྔོན་སྐད་ཅིག་དག་ལ་ནི།། སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པོ་མེད་པས་དེ་འབྲས་མེད།། གཞན་གྱིས་བསགས་པ་ལ་གཞན་གྱིས་ཟ་བར་འགྱུར།།

般涅槃時我定斷 般涅槃前諸剎那 生滅無作故無果 他所造業餘受果

129 དེ་ཉིད་དུ་རྒྱུད་ཡོད་ན་སྐྱོན་མེད་ན།། སྔར་རྣམ་དཔྱད་ཚེ་རྒྱུད་ལ་ཉེས་བཤད་ཟིན།། དེ་ཕྱིར་ཕུང་པོ་དང་སེམས་བདག་མི་རིགས།། འཇིག་རྟེན་མཐའ་ལྡན་ལ་སོགས་མེད་ཕྱིར་རོ།།

實一相續無過者 前已觀察說其失 故蘊與心皆非我 世有邊等無記故

130 ཁྱོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ལ།། དེ་ཚེ་ངེས་པར་དངོས་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར།། རྟག་བདག་སྤངས་ན་དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཕྱིར།། ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་སམ་ཕུང་པོ་བདག་མི་འགྱུར།།

若汝瑜伽見無我 爾時定見無諸法 若謂爾時離常我 則汝心蘊非是我

131 ཁྱོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ཡིས།། གཟུགས་སོགས་དེ་ཉིད་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་།། གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་སོགས།། སྐྱེ་འགྱུར་དེ་ཡི་ངོ་བོ་རྟོགས་མེད་ཕྱིར།།

汝宗瑜伽見無我 不達色等真實義 緣色轉故生貪等 以未達彼本性故

132	གང་ཕྱིར་སྟོན་པས་ཕུང་པོ་བདག་གོ་ཞེས། །	གསུངས་པ་དེ་ཕྱིར་ཕུང་པོ་བདག་འདོད་ན། །	དེ་ནི་ཕུང་ལས་གཞན་བདག་འགོག་པ་སྟེ། །	གཟུགས་བདག་མིན་སོགས་མདོ་གཞན་གསུངས་ཕྱིར་རོ། །
	若謂佛說蘊是我	故計諸蘊為我者	彼唯破除離蘊我	餘經說色非我故
133	གང་ཕྱིར་གཟུགས་ཚོར་བདག་མིན་འདུ་ཤེས་ཀྱང་། །	མ་ཡིན་འདུ་བྱེད་རྣམས་མིན་རྣམ་ཤེས་ཀྱང་། །	མིན་པར་མདོ་གཞན་ལས་གསུངས་དེ་ཡི་ཕྱིར། །	མདོར་བསྟན་ཕུང་པོ་བདག་ཅེས་བཞེད་མ་ཡིན། །
	由餘經說色非我	受想諸行皆非我	說識亦非是我故	略標非許蘊為我
134	ཕུང་པོ་བདག་ཅེས་བརྗོད་ཚེ་ཕུང་རྣམས་ཀྱི། །	ཚོགས་པ་ཡིན་གྱི་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་མིན། །	མགོན་མིན་འདུལ་བའམ་དཔང་པོ་ཉིད་ཀྱང་མིན། །	དེ་མེད་ཕྱིར་དེ་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
	經說五蘊是我時	是諸蘊聚非蘊體	非依非調非證者	由彼無故亦非聚
135	དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཡན་ལག་ཚོགས་གནས་རྣམས། །	ཤིང་རྟ་ཉིད་འགྱུར་ཤིང་རྟ་དང་བདག་མཚུངས། །	མདོ་ལས་ཕུང་པོ་བརྟེན་ནས་ཡིན་གསུངས་པ། །	དེ་ཕྱིར་ཕུང་པོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །
	爾時支聚應名車	以車與我相等故	經說依止諸蘊立	故唯蘊聚非是我
136	དབྱིབས་ཤེ་ན་དེ་གཟུགས་ཅན་ལ་ཡོད་ཕྱིར། །	ཁྱོད་ལ་དེ་དག་ཉིད་བདག་ཅེས་འགྱུར་གྱི། །	སེམས་སོགས་ཚོགས་ནི་བདག་ཉིད་འགྱུར་མིན་ཏེ། །	གང་ཕྱིར་དེ་དག་ལ་དབྱིབས་ཡོད་མ་ཡིན། །
	若謂是形色乃有	汝應唯說色是我	心等諸蘊應非我	彼等非有形狀故
137	ལེན་པོ་རང་ཉེར་ལེན་གཅིག་རིགས་དངོས་མིན། །	དེ་ལྟ་ན་ལས་བྱེད་པོ་གཅིག་ཉིད་འགྱུར། །	བྱེད་པོ་མེད་ལས་ཡོད་སྙམ་བློ་ཡིན་ན། །	མ་ཡིན་གང་ཕྱིར་བྱེད་པོ་མེད་ལས་མེད། །
	取者取一不應理	業與作者亦應一	若謂有業無作者	不然離作者無業
138	གང་ཕྱིར་ཐུབ་པས་བདག་དེ་ས་ཆུ་མེ། །	རླུང་དང་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ཞེས་བྱ་བ། །	ཁམས་དྲུག་དང་ནི་མིག་སོགས་རེག་པ་ཡི། །	རྟེན་དྲུག་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེར་བརྟེན་ཞིང་། །
	佛說依於地水火	風識空等六種界	及依眼等六觸處	假名安立以為我
139	སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཆོས་རྣམས་ཉེར་བཟུང་ནས། །	དེས་གསུངས་དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་དེ་རྣམས་དང་། །	དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ཚོགས་ཙམ་ཉིད་མིན་ཏེ། །	དེ་ཕྱིར་ངར་འཛིན་བློ་དེ་རྣམས་ལ་མིན། །
	說依心心所立我	故非彼等即是我	彼等積聚亦非我	故彼非是我執境
140	བདག་མེད་རྟོགས་ཚེ་རྟག་པའི་བདག་སྤོང་ཞིང་། །	འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་འདོད་པ། །	དེ་ཕྱིར་བདག་མེད་ཤེས་པས་བདག་ལྟ་བ། །	དཔྱིས་ཀྱང་འབྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཤིན་ཏུ་མཚར། །
	證無我時斷常我	不許此是我執依	故云了知無我義	永斷我執最希有

141	རང་ཁྱིམ་རྩིག་ཕུག་སྦྲུལ་གནས་མཐོང་བཞིན་དུ། ।	འདི་ན་གླང་ཆེན་མེད་ཅེས་དོགས་བསལ་ཏེ། ।	སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པའང་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ནི། ।	ཀྱེ་མ་གཞན་གྱི་གནམ་པོར་འགྱུར་ཉིད་དོ། ।
	見自室壁有蛇居	云此無象除其怖	倘此亦能除蛇畏	噫嘻誠為他所笑！
142	ཕུང་པོར་བདག་ཡོད་མ་ཡིན་བདག་ལ་ཡང་། ।	ཕུང་པོ་དེ་རྣམས་ཡོད་མིན་གང་ཕྱིར་འདིར། ।	གཞན་ཉིད་ཡོད་ན་རྟོག་པ་འདིར་འགྱུར་ན། ।	གཞན་ཉིད་དེ་མེད་དེ་ཕྱིར་འདི་རྟོག་པའོ། ।
	於諸蘊中無有我	我中亦非有諸蘊	若有異性乃有此	無異故此唯分別
143	བདག་ནི་གཟུགས་ལྡན་མི་འདོད་གང་ཕྱིར་བདག། ।	ཡོད་མིན་དེ་ཕྱིར་ལྡན་དོན་སྦྱོར་བ་མེད། ।	གཞན་ན་གནག་ལྡན་གཞན་མིན་གཟུགས་ལྡན་ན། ।	བདག་ནི་གཟུགས་ལས་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་མེད། ।
	我非有色由我無	是故全無具有義	異如有牛一有色	我色俱無一異性
144	གཟུགས་བདག་མ་ཡིན་བདག་ནི་གཟུགས་ལྡན་མིན། ।	གཟུགས་ལ་བདག་མེད་བདག་ལའང་གཟུགས་ཡོད་མིན། ।	དེ་ལྟར་རྣམ་བཞིར་ཕུང་ཀུན་ཤེས་བྱ་སྟེ། ।	དེ་དག་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཉི་ཤུར་འདོད། ।
	我非有色色非我	色中無我我無色	當知四相通諸蘊	是為二十種我見
145	ལྟ་རི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡིས། ।	བཅོམ་བདག་གང་དང་ལྷན་ཅིག་འཇིག་འགྱུར་བ། ।	འཇིག་ཚོགས་ལྟ་རི་ལྷུན་སྟུག་ལ་གནས་པ། ।	རྩེ་མོ་མཐོ་བར་གྱུར་པ་འདི་དག་གོ། ।
	由證無我金剛杵	摧我見山同壞者	謂依薩迦耶見山	所有如是眾高峰
146	ཁ་ཅིག་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་རྟག་མི་རྟག། ।	ལ་སོགས་བརྗོད་མེད་གང་ཟག་རྫས་ཡོད་འདོད། ।	རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་ཤེས་བྱར་དེ་འདོད་ཅིང་། ।	དེ་ནི་ངར་འཛིན་གཞིར་ཡང་འདོད་པ་ཡིན། ।
	有計不可說一異	常無常等實有我	復是六識之所識	亦是我執所緣事
147	གང་ཕྱིར་གཟུགས་ལས་སེམས་བརྗོད་མེད་མི་རྟོགས། ।	དངོས་ཡོད་བརྗོད་མེད་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ཉིད། ।	གལ་ཏེ་བདག་འགའ་དངོས་པོར་གྲུབ་གྱུར་ན། ।	སེམས་ལྟར་གྲུབ་དངོས་བརྗོད་དུ་མེད་མི་འགྱུར། ।
	不許心色不可說	實物皆非不可說	若謂我是實有物	如心應非不可說
148	གང་ཕྱིར་ཁྱོད་བུམ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའི། ।	ངོ་བོ་གཟུགས་སོགས་ལས་བརྗོད་མེད་འགྱུར་བས། ।	བདག་གང་ཕུང་པོ་ལས་བརྗོད་མེད་འགྱུར་ཏེ། ।	རང་གིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པར་རྟོགས་མི་བྱ། ।
	如汝謂瓶非實物	則與色等不可說	我與諸蘊既叵說	故不應計自性有
149	ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་རང་བདག་ལས་གཞན་ནི། ।	མི་འདོད་གཟུགས་སོགས་ལས་གཞན་དངོས་འདོད་ཅིང་། ।	དངོས་ལ་རྣམ་པ་དེ་གཉིས་མཐོང་འགྱུར་བ། ।	དེ་ཕྱིར་བདག་མེད་དངོས་ཆོས་དང་བྲལ་ཕྱིར། ।
	汝識不許與自異	而許異於色等法	實法唯見彼二相	離實法故我非有

150	དེ་ཕྱིར་ངར་འཛིན་རྟེན་ནི་དངོས་པོ་མིན། །	ཕུང་ལས་གཞན་མིན་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་མིན། །	ཕུང་པོ་རྟེན་མིན་འདི་ནི་དེ་ལྡན་མིན། །	འདི་ནི་ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །
	故我執依非實法	不離五蘊不即蘊	非諸蘊依非有蘊	此依諸蘊得成立
151	ཤིང་རྟ་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདོད་མིན། །	གཞན་མིན་མ་ཡིན་དེ་ལྡན་ཡང་མིན་ཞིང་། །	ཡན་ལག་ལ་མིན་ཡན་ལག་དག་དེར་མིན། །	འདུས་པ་ཙམ་མིན་དབྱིབས་མིན་ཇི་བཞིན་ནོ། །
	如車不許異支分	亦非不異非有支	不依支分非支依	非唯積聚復非形
152	གལ་ཏེ་ཚོགས་ཙམ་ཤིང་རྟར་འགྱུར་ན་ནི། །	སིལ་བུར་གནས་ལ་ཤིང་རྟ་ཉིད་ཡོད་འགྱུར། །	གང་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཅན་མེད་ཡན་ལག་དག །	མེད་པས་དབྱིབས་ཙམ་ཤིང་རྟར་རིགས་པའང་མིན། །
	若謂積聚即是車	散支堆積車應有	由離有支則無支	唯形為車亦非理
153	ཁྱོད་དབྱིབས་ཡན་ལག་རེ་རེ་སྔར་ཡོད་གྱུར། །	ཇི་བཞིན་ཤིང་རྟར་གཏོགས་ལའང་དེ་བཞིན་ནོ། །	བྱེ་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར། །	དེ་ལྟར་ཡང་ནི་ཤིང་རྟ་ཡོད་མ་ཡིན། །
	汝形各支先已有	造成車時仍如舊	如散支中無有車	車於現在亦非有
154	ད་ལྟ་གལ་ཏེ་ཤིང་རྟ་ཉིད་དུས་འདིར། །	འཕང་ལོ་སོགས་ལ་དབྱིབས་ཐ་དད་ཡོད་ན། །	འདི་གཟུང་འགྱུར་ན་དེ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། །	དེ་ཕྱིར་དབྱིབས་ཙམ་ཤིང་རྟར་ཡོད་མ་ཡིན། །
	若謂現在車成時	輪等別有異形者	此應可取然非有	是故唯形非是車
155	གང་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཅང་མེད་པས། །	དབྱིབས་དེ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཀྱི་མ་ཡིན་ན། །	གང་ཞིག་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་དེ་བརྟེན་ནས། །	འདིར་ནི་དབྱིབས་སུ་ལྟ་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །
	由汝積聚無所有	彼形應非依支聚	故以無所有為依	此中云何能有形？
156	ཁྱོད་ཀྱི་འདི་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་དེ་ལྟར༑ །	མི་བདེན་པ་ཡི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་བྱས་ནས། །	འབྲས་བུའི་རྣམ་པ་མི་བདེན་རང་བཞིན་ཅན། །	ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནི་སྐྱེ་བར་ཤེས་པར་གྱིས། །
	如汝許此假立義	如是依於不實因	能生自性不實果	當知一切生皆爾
157	འདིས་ནི་གཟུགས་སོགས་དེ་ལྟར་གནས་རྣམས་ལ། །	བུམ་བློ་ཞེས་བྱའང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཉིད། །	སྐྱེ་བ་མེད་པས་གཟུགས་སོགས་ཀྱང་ཡོད་མིན། །	དེ་ཡི་ཕྱིར་ཡང་དེ་དག་དབྱིབས་མི་རིགས། །
	有謂色等如是住	便起瓶覺亦非理	由無生故無色等	故彼不應即是形
158	དེ་ནི་དེ་ཉིད་དུ་འམ་འཇིག་རྟེན་དུ། །	རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་འགྲུབ་འགྱུར་མིན་མོད་ཀྱི། །	རྣམ་དཔྱད་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལས་འདིར། །	རང་གི་ཡན་ལག་བརྟེན་ནས་འདོགས་པ་ཡིན༑ །
	雖以七相推求彼	真實世間皆非有	若不觀察就世間	依自支分可安立

159 དེ་ཉིད་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཆ་ཤས་ཅན། །
可為眾生說彼車
ཤིང་རྟ་དེ་ཉིད་བྱེད་པོ་ཞེས་འགྲོར་བརྗོད། །
名為有支及有分
སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ལེན་པོ་ཉིད་དུ་འགྲུབ། །
亦名作者與受者
འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་ཀུན་རྫོབ་མ་བརླག་ཅིག །
莫壞世間許世俗

160 རྣམ་བདུན་གྱིས་མེད་གང་དེ་ཇི་ལྟ་བུར། །
七相都無復何有？
ཡོད་ཅེས་རྣལ་འབྱོར་པས་འདིའི་ཡོད་མི་རྙེད། །
此有行者無所得
དེས་དེ་ཉིད་ལའང་བདེ་བླག་འཇུག་འགྱུར་བས། །
彼亦速入真實義
འདིར་དེའི་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་འདོད་པར་བྱ། །
故如是許彼成立

161 ཤིང་རྟ་ཡོད་ཉིད་མིན་ན་དེ་ཡི་ཚེ། །
若時其車且非有
ཡན་ལག་ཅན་མེད་དེའི་ཡན་ལག་ཀྱང་མེད། །
有支無故支亦無
ཤིང་རྟ་ཚིག་ན་ཡན་ལག་མེད་དཔེ་བཞིན། །
如車燒盡支亦毀
བློ་མེས་ཡན་ལག་ཅན་བསྲེགས་ཡན་ལག་གོ། །
慧燒有支更無支

162 དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་གྲགས་པས་ཕུང་པོ་དང་། །
如是世間所共許
ཁམས་དང་དེ་བཞིན་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་བརྟེན་ནས། །
依止蘊界及六處
བདག་ཀྱང་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཉིད་དུ་འདོད། །
亦許我為能取者
ཉེར་ལེན་ལས་ཡིན་འདི་ནི་བྱེད་པོའང་ཡིན། །
所取為業此作者

163 དངོས་ཡོད་མིན་ཕྱིར་འདི་ནི་བརྟན་མིན་ཞིང་། །
非有性故此非堅
མི་བརྟན་ཉིད་མིན་འདི་ནི་སྐྱེ་འཇིག་མིན། །
亦非不堅非生滅
འདི་ལ་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་། །
此亦非有常等性
ཡོད་མིན་དེ་ཉིད་དང་ནི་གཞན་ཉིད་མིན། །
一性異性均非有

164 གང་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་འགྲོ་རྣམས་ང་ར་འཛིན་བློ། །
眾生恆緣起我執
རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་དེ་ཡི་གང་ཡིན་དེར། །
於彼所上起我所
ང་ཡིར་འཛིན་བློ་འབྱུང་བའི་བདག་དེ་ནི། །
當知此我由愚癡
མ་བརྟགས་གྲགས་པར་གཏི་མུག་ལས་ཡིན་ནོ། །
不觀世許而成立

165 གང་ཕྱིར་བྱེད་པོ་མེད་ཅན་ལས་མེད་པ། །
由無作者則無業
དེ་ཕྱིར་བདག་གི་བདག་མེད་པར་ཡོད་མིན། །
故離我時無我所
དེ་ཕྱིར་བདག་དང་བདག་གི་སྟོང་ལྟ་ཞིང་། །
若見我我所皆空
རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར། །
諸瑜伽師得解脫

166 བུམ་པ་སྣམ་བུ་རེ་ལྡེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕྲེང་བ་ལྗོན་ཤིང་དང་། །
瓶衣帳軍林鬘樹
ཁང་ཁྱིམ་ཤིང་རྟ་ཕྲན་དང་འགྲོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་རྣམས་གང་དག་དང་། །
舍宅小車旅舍等
དེ་བཞིན་གང་དག་སྒོ་ནས་སྐྱེ་འདིས་བརྗོད་པ་དེ་རྣམས་རྟོགས་བྱ་སྟེ། །
應知皆如眾生說
གང་ཕྱིར་ཐུབ་དབང་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལྷན་ཅིག་རྩོད་མི་མཛད་ཕྱིར་རོ། །
由佛不與世諍故

167 ཡན་ལག་ཡོན་ཏན་འདོད་ཆགས་མཚན་ཉིད་དང་ནི་བུད་ཤིང་ལ་སོགས་དང་། །
功德支貪相薪等
ཡོན་ཏན་ཅན་ཡན་ལག་ཅན་ཆགས་དང་མཚན་གཞི་མེ་ལ་སོགས་དོན་དག།
有德支貪所相火
དེ་རྣམས་ཤིང་རྟའི་རྣམ་དཔྱད་བྱས་པས་རྣམ་བདུན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །
如觀察車七相無
དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པར་འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། །
由餘世間共許有

168 གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡིས་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྐྱེད་དེ་ལྡན་ན་དེ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། །
因能生果乃為因
གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་མི་སྐྱེད་ན་ནི་དེ་མེད་རྒྱུ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །
若不生果則無因
འབྲས་བུ་ཡང་ནི་རྒྱུ་ཡོད་གྱུར་ན་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །
果若有因乃得生
གང་ལས་གང་ཞིག་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་ལས་སྔར་གང་ཞིག་འགྱུར་བ་སྨྲོས། །
當說何先誰從誰

169 གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིས་ཕྲད་ནས་འབྲས་སྐྱེད་བྱེད་ན་དེ་ཡི་ཚེ། །
若因果合而生果
དེ་དག་ནུས་པ་གཅིག་པས་སྐྱེད་བྱེད་འབྲས་བུ་ཐ་དད་མེད་འགྱུར་ཞིང་། །
一故因果應無異
སོ་སོར་ན་ནི་རྒྱུ་འདི་རྒྱུ་མིན་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མེད་འགྱུར་ལ། །
不合因非因無別
གཉིས་པོ་འདི་དག་སྤངས་ནས་རྟོག་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །
離二亦無餘可計

170 ཅི་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་མི་བྱེད་དེ་ཕྱིར་འབྲས། །
因不生果則無果
ཞེས་བྱ་ཡོད་མིན་འབྲས་བྲལ་རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་མེད་ཅན་འགྱུར་ཡོད་པའང་མིན། །
離果則因應無因
གང་ཕྱིར་འདི་དག་གཉིས་ཆར་ཡང་ནི་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །
此二如幻我無失
བདག་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད། །
世間諸法亦得有

171 སུན་འབྱིན་འདིས་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྲད་ནས་འབྱིན་ནམ་མ་ཕྲད་པར། །
能破所破合不合
ཡིན་ཞེས་ཉེས་པ་འདིར་ནི་ཁྱོད་ལའང་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། །
此過於汝寧非有？

གང་ཚེ་དེ་སྐད་སྨྲ་ཞིང་རང་ཕྱོགས་ཁོ་ན་རྣམ་འཇོམས་པ། ། དེ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སུན་དབྱུང་སུན་ནི་འབྱིན་པར་ནུས་མ་ཡིན། །

汝語唯壞汝自宗　故汝不能破所破

172 གང་ཕྱིར་རང་གི་ཚིག་ལའང་ཐལ་བ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ཀྱིས། ། རིགས་པ་མེད་པར་དངོས་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་འདེབས་དེ་ཡི་ཕྱིར། །

自語同犯似能破　無理而謗一切法

ཁྱོད་ནི་སྐྱེ་བོ་དམ་པས་བཞེད་མི་འགྱུར་ཞིང་གང་གི་ཕྱིར། ། ཁྱོད་ལ་རང་ཕྱོགས་མེད་པས་སུན་ཅི་ཕྱིན་དུ་རྒོལ་བའང་ཡིན། །

故汝非是善士許　汝是無宗破法人

173 སུན་འབྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བྱ་མ་ཕྲད་སུན་ནི་འབྱིན་བྱེད་དམ། ། འོན་ཏེ་ཕྲད་ནས་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་ཟིན་ཉེས་པ་འདིར་གང་ལ། །

前說能破與所破　為合不合諸過失

ངེས་པར་ཕྱོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གྱི་བདག་ལ་ཕྱོགས་འདི་ནི། ། ཡོད་པ་མིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་སྲིད་མ་ཡིན། །

誰定有宗乃有過　我無此宗故無失

174 ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡོད་ཁྱད་པར་རྣམས། ། གཟུགས་བརྙན་ལ་ཡང་གཟས་བཟུང་ལ་སོགས་རྣམས་ཚེ་མཐོང་འགྱུར་ལ། །

如日輪有蝕等別　於影像上亦能見

མི་རིགས་མོད་ཀྱི་བརྟེན་ནས་ཐ་སྙད་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། ། ཉི་མ་དང་ནི་གཟུགས་བརྙན་རྣམ་པར་ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་པར། །

日影合否皆非理　然是名言依緣生

175 མི་བདེན་བཞིན་དུ་འང་རང་གི་བྱད་བཞིན་མཛེས་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། ། དེ་ནི་ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་ཤེས་རབ་གདོང་། །

如為修飾面容故　影雖不實而有用

སྦྱོང་པར་བྱ་ལ་ནུས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི། ། འཐད་པ་དང་བྲལ་ལས་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ། །

如是此因雖非實　能淨慧面亦達宗

176 གལ་ཏེ་རང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བྱེད་གཏན་ཚིགས་དངོས་གྲུབ་དང་། །

若能了因是實有

དངོས་སུ་གོ་བྱ་ཉིད་འགྱུར་བསྒྲུབ་བྱའི་ངོ་བོའང་ཡོད་གྱུར་ན། །

及所了宗有自性

ཐད་པ་ལ་སོགས་རིགས་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་འགྱུར་ཞིག་ན། །

則可配此合等理

དེ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡི་ཆད་འབའ་ཞིག་ཡིན། །

非爾故汝唐劬勞

177 དངོས་རྣམས་མཐའ་དག་དངོས་པོ་མེད་པར་རྟོགས་སུ་གཞུག་པར་ནི། །

易達諸法無自性

ནུས་པར་ཆེས་སླ་ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །

難使他知有自性

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་ནི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

汝復以惡分別網

རྟོག་གེ་ངན་པའི་དྲ་བས་འཇིག་རྟེན་ཅི་སྟེ་འདིར་རྩོལ་བྱེད། །

何為於此惱世間？

178 སུན་འབྱིན་ལྷག་མ་གོང་དུ་བསྟན་པ་ཡང་ནི་ཤེས་བྱས་ནས། །

了知上述餘破已

ཐད་པ་ལ་སོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལན་གྱི་ཆེད་དུ་འདིར་གཏང་བྱ། །

重破外答合等難

སུན་ཅི་ཕྱིན་དུ་རྒོལ་བ་པོ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡོད་མིན་པ། །

云何而是破法人？

དེ་སྐད་སྨྲར་བཤད་ལྷག་མ་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་པར་བྱ། །

由此當知餘能破

179 བདག་མེད་འདི་ནི་འགྲོ་བ་རྣམས་དགྲོལ་ཕྱིར། །

無我為度生

ཆོས་དང་གང་ཟག་དབྱེ་བ་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །

由人法分二

དེ་ལྟར་སྟོན་པས་སླར་ཡང་འདི་ཉིད་ནི། །

佛復依所化

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕྱེ་སྟེ་རྣམ་མང་གསུངས། །

分別說多種

180 སྤྲོས་དང་བཅས་པར་སྟོང་པ་ཉིད། །

如是廣宣說

བཅུ་དྲུག་བཤད་ནས་མདོར་བསྡུས་ཏེ། །

十六空性已

སླར་ཡང་བཞིར་བཤད་དེ་དག་ནི། །

復略說為四

ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡིན། །

亦許是大乘

181 གང་ཕྱིར་དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེ། །

由本性爾故

ཡིན་ཕྱིར་མིག་ནི་མིག་གིས་སྟོང་། །

眼由眼性空

དེ་བཞིན་རྣ་བ་སྣ་དང་ལྕེ། །

如是耳鼻舌

ལུས་དང་ཡིད་ཀྱིས་བསྙད་པར་བྱ། །

身及意亦爾

182 ཐེར་ཟུག་གནས་པ་མ་ཡིན་དང་།། འཇིག་པ་མ་ཡིན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར།།
非常非壞故
མིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པ་ཡི། །
眼等內六法
རང་བཞིན་མེད་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །
所有無自性
དེ་ནི་ནང་སྟོང་ཉིད་དུ་འདོད། །
是名為內空

183 གང་ཕྱིར་དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེ། །
由本性爾故
ཡིན་ཕྱིར་གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀྱིས་སྟོང་། །
色由色性空
སྒྲ་དང་དྲི་རོ་རེག་བྱ་དང་། །
聲香味及觸
ཆོས་རྣམས་ཉིད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །
並諸法亦爾

184 གཟུགས་སོགས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད། །
色等無自性
ཕྱི་རོལ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་འདོད། །
是名為外空
གཉིས་ཆར་རང་བཞིན་མེད་ཉིད་ནི། །
二分無自性
ཕྱི་ནང་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
是名內外空

185 ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད། །
諸法無自性
མཁས་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བསྙད། །
智者說名空
སྟོང་ཉིད་དེ་ཡང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི། །
復說此空性
ངོ་བོས་སྟོང་པར་འདོད་པ་ཡིན། །
由空自性空

186 སྟོང་ཉིད་ཅེས་བྱའི་སྟོང་ཉིད་གང་། །
空性之空性
སྟོང་ཉིད་སྟོང་ཉིད་དུ་འདོད་དེ། །
即說名空空
སྟོང་ཉིད་དངོས་པོའི་བློ་ཅན་གྱི། །
為除執法者
འཛིན་པ་བཟློག་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡིན། །
執空故宣說

187 སེམས་ཅན་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ནི། །
由能遍一切
མ་ལུས་ཁྱབ་བྱེད་ཉིད་ཕྱིར་དང་། །
情器世間故
ཚད་མེད་དཔེ་ཡིས་མུ་མཐའ་ནི། །
無量喻無邊
མེད་ཕྱིར་ཕྱོགས་རྣམས་ཆེན་པོ་ཉིད། །
故方名為大

188 དེ་དག་བཅུ་ཆར་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱིས། །
由是十方處
འསྟོང་པ་ཉིད་ནི་གང་ཡིན་དེ། །
由十方性空
ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་དེ། །
是名為大空
ཆེན་པོར་འཛིན་པ་བཟློག་ཕྱིར་གསུངས། །
為除大執說

189 དེ་ནི་དགོས་པ་མཆོག་ཡིན་པས། །
由是勝所為
དོན་དམ་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིན། །
涅槃名勝義
དེ་ནི་དེ་ཡིས་སྟོང་ཉིད་གང་། །
彼由彼性空
དེ་ནི་དོན་དམ་སྟོང་ཉིད་དེ། །
是名勝義空

190 མྱང་འདས་དངོས་པོའི་བློ་ཅན་གྱི། །
為除執法者
འཛིན་པ་བཟློག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །
執涅槃實有
དོན་དམ་མཁྱེན་པས་དོན་དམ་པ། །
故知勝義者
སྟོང་པ་ཉིད་ནི་བསྟན་པར་མཛད།
宣說勝義空

191 རྐྱེན་ལས་བྱུང་ཕྱིར་ཁམས་གསུམ་པོ། །
三界從緣生
འདུས་བྱས་ཡིན་པར་རིགས་པར་བསྙད། །
故說名有為
དེ་ནི་དེ་ཡིས་སྟོང་ཉིད་གང་། །
彼由彼性空
དེ་ནི་འདུས་བྱས་སྟོང་ཉིད་གསུངས། །
說名有為空

192 གང་ལ་སྐྱེ་གནས་མི་རྟག་ཉིད། ། དེ་དག་མེད་པ་འདུས་མ་བྱས། ། དེ་ནི་དེ་ཡིས་སྟོང་ཉིད་གང་། ། དེ་ནི་འདུས་མ་བྱས་སྟོང་ཉིད། །
若無生住滅　是法名無為　彼由彼性空　說名無為空

193 གང་ལ་མཐའ་ནི་ཡོད་མིན་པ། ། དེ་ནི་མཐའ་ལས་འདས་པར་བརྗོད། ། དེ་དེ་ཁོ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད། ། མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟོང་ཉིད་བསྟད། །
若法無究竟　說名為畢竟　彼由彼性空　是為畢竟空

194 ཐོག་མ་དང་པོ་ཐ་མ་མཐའ། ། དེ་དག་མེད་པས་འཁོར་བ་ནི། ། ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་པར་བརྗོད། ། འགྲོ་འོང་བྲལ་ཕྱིར་རྨི་ལམ་ལྟའི། །
由無初後際　故說此生死　名無初後際　三有無去來

195 སྲིད་འདི་དེ་ཡིས་དབེན་ཉིད་གང་། ། དེ་ནི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ། ། མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དོ་ཞེས། ། བསྟན་བཅོས་ལས་ནི་ངེས་པར་བསྟད། །
如夢自性離　故大論說彼　名為無初際　及無後際空

196 དོར་བ་ཅེས་བྱ་འཐོར་བ་དང་། ། འབོར་བ་ལ་ནི་ངེས་པར་བརྗོད། ། དོར་མེད་གཏོང་པ་མེད་པ་སྟེ། ། འགའ་ཡང་དོར་མེད་གང་ཡིན་པའོ། །
散謂有可放　及有可棄捨　無散謂無放　都無可棄捨

197 དོར་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ། དེ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན། ། དེ་དེའི་ཕྱིར་ན་དོར་མེད་པ། ། སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བར་བརྗོད། །
即彼無散法　由無散性空　由本性爾故　說名無散空

198 འདུས་བྱས་ལ་སོགས་ངོ་བོ་ཉིད། ། གང་ཕྱིར་སློབ་མ་རང་སངས་རྒྱས། ། རྒྱལ་སྲས་དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་ཀྱིས། ། མ་མཛད་དེའི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་ལ། །
有為等法性　都非諸聲聞　獨覺與菩薩　如來之所作

199 སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད། ། རང་བཞིན་ཉིད་དུ་བསྟད་པ་སྟེ། ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་སྟོང་ཉིད་གང་། ། དེ་ནི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད། །
故有為等性　說名為本性　彼由彼性空　是為本性空

200 ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་རེ་དྲུག་དང་། ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་དྲུག་དང་། ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཅན་མིན་དེ་བཞིན། ། འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཆོས་རྣམས། །
十八界六觸　彼所生六受　若有色無色　有為無為法

201 ཆོས་དེ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
如是一切法
དེ་དག་གིས་དབེན་སྟོང་ཉིད་གང་། །
由彼性離空
གཟུགས་རུང་ལ་སོགས་དངོས་མེད་གང་། །
變礙等無性
དེ་ནི་རང་མཚན་སྟོང་པ་ཉིད། །
是為自相空

202 གཟུགས་ནི་གཟུགས་རུང་མཚན་ཉིད་ཅན། །
色相謂變礙
ཚོར་བ་མྱོང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །
受是領納性
འདུ་ཤེས་མཚན་མར་འཛིན་པ་སྟེ། །
想謂能取像
འདུ་བྱེད་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའོ། །
行即能造作

203 ཡུལ་ལ་སོ་སོར་རྣམ་རིག་པ། །
各別了知境
རྣམ་ཤེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །
是為識自相
ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་ཉིད། །
蘊自相謂苦
ཁམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་སྦྲུལ་གདུག་འདོད། །
界性如毒蛇

204 སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །
佛說十二處
སྐྱེ་བའི་སྒོར་གྱུར་ཉིད་དུ་གསུངས། །
是眾苦生門
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །
所有緣起法
དེ་ནི་འདུ་འཕྲོད་མཚན་ཉིད་དོ། །
以和合為相

205 གཏོང་བ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །
施度謂能捨
ཚུལ་ཁྲིམས་གདུང་མེད་མཚན་ཉིད་བཟོད། །
戒相無熱惱
ཁྲོ་མེད་མཚན་ཉིད་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི། །
忍相謂不恚
ཁ་ན་མ་ཐོ་མེད་ཉིད་དོ། །
精進性無罪

206 བསམ་གཏན་སྡུད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
靜慮相能攝
ཤེས་རབ་ཆགས་མེད་མཚན་ཉིད་དེ། །
般若相無著
ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རྣམས་ཀྱི། །
六波羅密多
མཚན་ཉིད་འདི་དག་ཡིན་པར་བརྗོད། །
經說相如是

207 བསམ་གཏན་རྣམས་དང་ཚད་མེད་དང་། །
四靜慮無量
དེ་བཞིན་གཞན་གང་གཟུགས་མེད་པ། །
及餘無色定
དེ་དག་ཡང་དག་མཁྱེན་པ་ཡིས། །
正覺說彼等
མི་འཁྲུག་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་གསུངས། །
自相為無瞋

208 བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཆོས་སུམ་ཅུ་བདུན། །
三十七覺分
ངེས་པར་འབྱུང་བྱེད་རང་མཚན་ཉིད། །
自相能出離
སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། །
空由無所得
དམིགས་པ་མེད་པས་རྣམ་དབེན་ཉིད། །
遠離為自相

209 མཚན་མ་མེད་པ་ཞི་ཉིད་དེ། །
無相為寂滅
གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་དང་། །
第三相謂苦
གཏི་མུག་མེད་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཀྱི། །
無癡八解脫
མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་གྲོལ་བྱེད་པའོ། །
相謂能解脫

210 སྟོབས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ནི། ། གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རང་བཞིན་གསུངས། ། སྐྱོབ་པའི་མི་འཇིགས་པ་རྣམས་ནི། ། ཤིན་ཏུ་བརྟན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན། །

經說善決擇　是十力本性　大師四無畏　本性為堅定

211 སོ་སོར་ཡང་དག་རིག་རྣམས་ནི། ། སྤོབས་སོགས་ཚད་མེད་མཚན་ཉིད་ཅན། ། འགྲོ་ལ་ཕན་པ་ཉེར་སྒྲུབ་པ། ། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །

四無礙解相　謂辯等無竭　與眾生利益　是名為大慈

212 སྡུག་བསྔལ་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྐྱོབ་པ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དགར་བ་ནི། ། རབ་དགའི་མཚན་ཉིད་བཏང་སྙོམས་ནི། ། མ་འདྲེས་མཚན་ཉིད་ཅན་ཞེས་བྱ། །

救護諸苦惱　則是大悲心　喜相謂極喜　捨相名無雜

213 སངས་རྒྱས་ཆོས་ནི་མ་འདྲེས་པ། ། བཅུ་དང་བརྒྱད་དུ་གང་འདོད་དག ། གང་ཕྱིར་སྟོན་དེས་མི་འཕྲོགས་པ། ། དེ་ཕྱིར་མི་འཕྲོགས་རང་མཚན་ཉིད། །

許佛不共法　共有十八種　由彼不可奪　不奪為自相

214 རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ནི། ། མངོན་སུམ་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་འདོད། ། གཞན་ནི་ཉི་ཚེ་བ་ཉིད་ཀྱིས། ། མངོན་སུམ་ཞེས་བྱར་མི་འདོད་དོ། །

一切種智智　現見為自相　餘智唯少分　不許名現見

215 གང་ཞིག་འདུས་བྱས་མཚན་ཉིད་དང་། ། འདུས་མ་བྱས་པའི་མཚན་ཉིད་གང་། ། རེ་རེ་ཁོ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད། ། དེ་ནི་རང་མཚན་སྟོང་པ་ཉིད། །

若有為自相　及無為自相　彼由彼性空　是為自相空

216 ད་ལྟ་བ་འདི་མི་གནས་ཤིང་། ། འདས་དང་མ་འོངས་ཡོད་མ་ཡིན། ། གང་དུ་དེ་དག་མི་དམིགས་པ། ། དེ་ལ་མི་དམིགས་པ་ཞེས་བརྗོད། །

現在此不住　去來皆非有　彼中都無得　說名不可得

217 མི་དམིགས་པ་དེ་རང་ངོ་བོ། ། དེ་ཡིས་དབེན་པ་ཉིད་གང་དེ། ། ཐེར་ཟུག་གནས་མིན་འཇིག་མིན་པས། ། མི་དམིགས་ཞེས་བྱའི་སྟོང་ཉིད་དོ། །

即彼不可得　由彼自性離　非常亦非壞　是不可得空

218 རྐྱེན་ལས་བྱུང་ཕྱིར་དངོས་རྣམས་ལ། ། འདུས་པ་པ་ཡི་ངོ་བོ་མེད། ། འདུས་པ་པ་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ། སྟོང་ཉིད་དངོས་མེད་སྟོང་ཉིད་དོ། །

諸法從緣生　無有和合性　和合由彼空　是為無性空

219 དངོས་པོའི་སྒྲས་ནི་མདོར་བསྡུས་ན། ། ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་བརྗོད་པ་ཡིན། ། དེ་རྣམས་དེ་ཡིས་སྟོང་ཉིད་གང་། ། དེ་དངོས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བཞེད། །

應知有性言 是總說五蘊 彼由彼性空 說名有性空

220 མདོར་བསྡུས་ན་ནི་དངོས་མེད་པ། ། འདུས་མ་བྱས་ཆོས་རྣམས་ལ་བརྗོད། ། དེ་ཉིད་དངོས་མེད་དེས་སྟོང་ཉིད། ། དངོས་པོ་མེད་པ་སྟོང་ཉིད་དོ། །

總言無性者 是說無為法 彼由無性空 名為無性空

221 རང་བཞིན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ནི། ། རང་བཞིན་ཞེས་བྱའི་སྟོང་ཉིད་དེ། ། འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མ་བྱས་པས། ། རང་བཞིན་ཞེས་ནི་བྱ་བར་བསྙད། །

自性無有性 說名自性空 此性非所作 故說名自性

222 སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འབྱུང་བའམ། ། མ་བྱུང་ཡང་རུང་དངོས་སུ་ནི། ། དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད། ། གཞན་གྱི་དངོས་པོར་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །

若諸佛出世 若佛不出世 一切法空性 說名為他性

223 ཡང་དག་མཐའ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད། ། དེ་བཞིན་དངོས་པོའི་སྟོང་ཉིད་དོ། ། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཚུལ་ལས། ། དེ་དག་དེ་སྐད་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །

實際與真如 是為他性空 般若波羅密 廣作如是說

224 དེ་ལྟར་བློ་གྲོས་ཟེར་གྱིས་སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའི། ། རང་གི་ལག་ན་གནས་པའི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞིན་དུ། །

如是慧光放光明 遍達三有本無生

སྲིད་གསུམ་འདི་དག་མ་ལུས་གདོད་ནས་སྐྱེ་མེད་པར། ། རྟོགས་ཏེ་ཐ་སྙད་བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་འགོག་པར་འགྲོ། །

如觀掌中庵摩勒 由名言諦入滅定

225 རྟག་ཏུ་འགོག་པར་གཏོགས་པའི་བསམ་གཏན་ཡིན་མོད་ཀྱི། ། འགྲོ་བ་མགོན་མེད་པ་ལ་སྙིང་རྗེའང་སྐྱེད་པར་བྱེད། །

雖常具足滅定心 然恆悲念苦眾生

དེ་གོང་བདེ་གཤེགས་གསུང་སྐྱེས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་བཅས་ནི། ། མ་ལུས་པ་རྣམས་བློ་ཡིས་ཕམ་པར་བྱེད་པའང་ཡིན། །

此上復能以慧力 勝過聲聞及獨覺

226 ཀུན་རྫོབ་དེ་ཉིད་གཤོག་ཡངས་དཀར་པོ་རྒྱས་གྱུར་པ། །
世俗真實廣白翼

ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་ངང་པ་ཡིས། །
鵝王引導眾生鵝

མདུན་དུ་བདར་ནས་དགེ་བའི་རླུང་གི་ཤུགས་སྟོབས་ཀྱིས། །
復承善力風雲勢

རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འགྲོ། །
飛度諸佛德海岸

【第七菩提心遠行地】

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །སེམས་བསྐྱེད་པ་བདུན་པའོ།། །།

1 རིང་དུ་སོང་འདིར་འདི་ནི་སྐད་ཅིག་དང་། །
此遠行地於滅定

སྐད་ཅིག་ལ་ནི་འགོག་པར་འཇུག་འགྱུར་ཞིང་། །
剎那剎那能起入

ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལེགས་འབར་བའང་འཐོབ། །
亦善熾然方便度

【第八菩提心不動地】

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །སེམས་བསྐྱེད་པ་བརྒྱད་པའོ།། །།

1 ཡང་ཡང་སྔར་དགེ་ལས་ལྷག་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །
數求勝前善根故

གང་དུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་འགྱུར་བ། །
大士當得不退轉

མི་གཡོ་དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཆེ་དེ་འཇུག །
入於第八不動地

འདི་ཡི་སྨོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་དག་འགྱུར་ཞིང་། །
此地大願極清淨

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་ལས་སློང་བར་མཛད། །
諸佛勸導起滅定

2 ཆགས་པ་མེད་པའི་བློ་ནི་སྐྱོན་རྣམས་དག་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་ཕྱིར། །
淨慧諸過不共故

ས་བརྒྱད་པ་ལ་དྲི་མ་དེ་དག་རྩ་བཅས་ཉེ་བར་ཞི་འགྱུར་ཞིང་། །
八地滅垢及根本

ཉོན་མོངས་ཟད་ཅིང་ས་གསུམ་བླ་མར་གྱུར་ཀྱང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ནི། །
已盡煩惱三界師

འགྱུར་པ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་བྲལ་མ་ལུས་འཐོབ་པར་ནུས་མ་ཡིན། །
不能得佛無邊德

3 འཁོར་བ་འགགས་ཀྱང་དབང་རྣམས་བཅུ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་དག་གིས། །
滅生而得十自在

སྲིད་པའི་འགྲོ་བར་རང་གི་བདག་ཉིད་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། །
能於三有普現身

【第九菩提心善慧地】 དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ། སེམས་བསྐྱེད་པ་དགུ་པའོ།། །།

1 དགུ་པ་ལ་ནི་དེའི་སྟོབས་ལྟ་ཞིག་མཐའ་དག་རྫོགས་པར་དག་འགྱུར་ཞིང་། །
第九圓淨一切力

དེ་བཞིན་ཡང་དག་རིག་ཆོས་རང་གི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་དག་པའང་འཐོབ། །
亦得淨德無礙解

【第十菩提心法雲地】 དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས༑ ། སེམས་བསྐྱེད་པ་བཅུ་པའོ།། །།

1 བཅུ་པའི་ས་ལ་དེ་ཡིས་ཀུན་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་དབང་བསྐུར་བ། །
十地從於十方佛

དམ་པ་འཐོབ་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་མཆོག་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་པའང་ཡིན། །
得妙灌頂智增上

ཆར་སྤྲིན་རྣམས་ལས་ཆུ་ཆར་འབབ་པ་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི། །
佛子任運澍法雨

དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལས་ཀྱང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཆར་འབབ། །
生長眾善如大雲

【明十地功德】

1 དེ་ཚེ་འདིས་ནི་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་ཞིང་།།

菩薩時能見百佛

དེ་དག་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཀྱང་འདི་ཡིས་རྟོགས།།

得佛加持亦能知

དེ་ཉིད་ཚེ་ན་བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་ཤིང་།།

此時住壽經百劫

སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐར་ཡང་ཡང་དག་འཇུག།

亦能正入前後際

2 བློ་ལྡན་ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅིང་གཏོང་བྱེད་དེ།།

智能入起百三昧

འཇིག་རྟེན་ཁམས་བརྒྱ་འདི་ཡིས་ཀུན་ནས་གཡོ་ཞིང་སྣང་བར་ནུས།།

能動能照百世界

དེ་བཞིན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དེ་སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་སྨིན་བྱེད་ཅིང་།།

神通教化百有情

བརྒྱ་ཕྲག་གྲངས་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཞིང་དག་ཏུ་ཡང་འགྲོ་བར་འགྱུར།།

復能往游百佛土

3 དེས་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་རྣམས་ཡང་དག་བྱེད་བྱེད་ཐུབ་དབང་སྲས།།

能正思擇百法門

རང་གི་ལུས་ལ་ལུས་རྣམས་ཀུན་ནས་སྟོན་པར་བྱེད་པའང་ཡིན།།

佛子自身現百身

རང་གི་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཛེས་འབྱོར་ལུས་ནི་རེ་རེ་ཞིང་།།

一一身有百菩薩

རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པའང་སྟོན།།

莊嚴圍繞為眷屬

4 བློ་ལྡན་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གནས་པས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ནི༔།

如極喜地諸功德

ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་དེ་བཞིན་ཁོ་ནར་དྲི་མ་མེད་གནས་པས།།

如是住於無垢地

དེ་དག་སྟོང་ནི་ཡང་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ས་ལྔ་པོ།།

當得功德各千種

འདི་དག་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས་ནི་འབུམ་ཕྲག་དང་།།

餘五菩薩得百千

5 བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འཐོབ་ཅིང་དེ་ཡིས་བྱེ་བ་སྟོང་འགྱུར་འཐོབ། །
得百俱胝千俱胝

དེ་ནས་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་འགྱུར་ཡང་འཐོབ་བྱེ་བ་ཕྲག །
次得百千俱胝量

ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་བརྒྱར་རྟོགས་པར་བསྒྲུབ་དང་སླར་ཡང་སྟོང་ཕྲག་ཏུ། །
後得俱胝那由他

ཡང་དག་པར་ནི་བསྒྱུར་བ་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །
百轉千轉諸功德

6 མི་གཡོའི་སར་གནས་རྣམ་རྟོག་མེད་པ་དེས། །
住不動地無分別

སྟོང་གསུམ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་བསྡོམས་འཇིག་རྟེན་ག། །
證得量等百千轉

རྡུལ་ཚད་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་དང་། །
三千大千佛世界

གྲངས་མཉམ་ཡོན་ཏན་དག་ནི་འཐོབ་པར་འགྱུར། །
極微塵數諸功德

7 ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ས་ལ་གནས་པ་ཡི། །
菩薩住於善慧地

བྱང་ཆུབ་སེམས་དེས་སྔར་བསྟན་ཡོན་ཏན་དག །
證得前說諸功德

གྲངས་མེད་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་ཡང་དག་པར། །
量等百萬阿僧祇

བསྡོམས་པ་ཕྲག་བཅུའི་རྡུལ་ཚད་ཐོབ་པར་འགྱུར། །
大千世界微塵數

8 རེ་ཞིག་བཅུ་པ་འདིར་དེའི་ཡོན་ཏན་དག། །
且說於此第十地

ངག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་ཆེས་འདས་འགྱུར་ཞིང་། །
所得一切諸功德

ངག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་བསྡོམས་རྣམས་ནི། །
量等超過言說境

རྡུལ་དག་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་སྙེད་འགྱུར། །
非言說境微塵數

9 བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་དང་། །
一一毛孔皆能現

ལྷན་ཅིག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་སྐུ་བགྲང་འདས་དང་། །
無量諸佛與菩薩

དེ་བཞིན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་དག་ཀྱང་། །
如是剎那剎那頃

སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་ནི་སྟོན་པར་ནུས། །
亦現天人阿修羅

10 གང་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་འདྲི་མ་མེད་ལ་ཟླ་སྣང་གསལ་བར་གྱུར་བའི་ཕྱིར། །
如淨虛空月光照

སྟོན་ཆེ་སྟོབས་བཅུ་བསྐྱེད་པའི་ས་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་སླར་ཡང་འབད་གྱུར་ཞིང་། །
生十力地復勤行

འོག་མིན་དུ་ནི་གང་གི་དོན་དུ་འབད་གྱུར་གོ་འཕང་མཆོག་ཞི་བ། །
於色界頂證靜位

ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐར་ཐུག་མཚུངས་པ་མེད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྙེས། །
眾德究竟無與等

11 ཇི་ལྟར་སྣོད་ཀྱི་དབྱེ་བས་མཁའ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དེ་ལྟར།།
如器有異空無別

དངོས་བྱས་དབྱེ་བ་འགའ་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་མེད་དེ་ཡི་ཕྱིར།།
諸法雖別性無差

རོ་མཉམ་ཉིད་དུ་ཡང་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་གྱུར་ན།།
是故正知同一味

མཁྱེན་བཟང་ཁྱོད་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཤེས་བྱ་ཐུགས་སུ་ཆུད།།
妙智剎那達所知

12 གང་ཚེ་ཞི་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ལ་བློ་གྲོས་འཇུག་མི་འགྱུར།།
若靜是實慧不轉

བློ་མ་ཞུགས་པར་ཤེས་བྱའི་ཡུལ་ཅན་ངེས་པར་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ལ།།
不轉而知亦非理

ཀུན་ནས་ཤེས་མེད་པ་ནི་ཤེས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་འགལ་བར་འགྱུར།།
不知寧知成相違

མཁྱེན་པོ་མེད་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་གཞན་ལ་འདི་ལྟོར་ཞེས་སུ་ཞིག་སྟོན།།
無知者誰為他說？

13 གང་ཚེ་སྐྱེ་མེད་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་བློ་ཡང་སྐྱེ་བ་དང་བྲལ་བ།།
不生是實慧離生

དེ་ཚེ་དེ་རྣམས་རྟེན་ལས་དེ་ཡིས་དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།།
此緣彼相證實義

ཇི་ལྟར་སེམས་ནི་གང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡིས་ཡུལ།།
如心有相知彼境

དེ་ཡོངས་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་ཐ་སྙད་ཉེ་བར་བརྟེན་ནས་རིག་པ་ཡིན།།
依名言諦說為知

14 དེ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་བསོད་ནམས་ཀྱིས།།
百福所感受用身

ཟིན་དང་སྤྲུལ་པ་མཁའ་གཞན་ལས་དེའི་མཐུས།།
化身虛空及餘物

སྒྲ་གང་ཆོས་ཀྱི་དེ་ཉིད་སྟོན་འབྱུང་བ།།
彼力發音說法性

དེ་ལས་འཇིག་རྟེན་གྱིས་ཀྱང་དེ་ཉིད་རིག།
世間由彼亦了真

15 ཇི་ལྟར་རྫ་མཁན་སྟོབས་ཆེན་ལྡན་པས་འདིར།།
如具強力諸陶師

ཡུན་རིང་ཤེས་འབད་པས་བསྐོར་འཁོར་ལོ་ནི།།
經久極力轉機輪

དེའི་རྩོལ་དེ་ལྟར་སྐྱེས་པ་མེད་བཞིན་དུའང་།།
現前雖無功用力

འཁོར་ཞིང་བུམ་པ་ལ་སོགས་རྒྱུར་མཐོང་ལྟར།།
旋轉仍為瓶等因

16 དེ་བཞིན་ད་ལྟ་སྐྱེས་རྩོལ་མེད་བཞིན་དུ།།
如是佛住法性身

ཆོས་ཀྱི་བདག་ཅན་སྐུ་ཉིད་ལ་བཞུགས་དེའི༑ །
現前雖然無功用

འཇུག་པ་སྐྱེ་བོའི་དགེ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི།།
由眾生善與願力

ཁྱད་པར་གྱིས་འཕངས་ལས་ཆེས་བསམ་མི་ཁྱབ།།
事業恆轉不思議

17	ཤེས་བྱའི་བུད་ཤིང་སྐམ་པོ་མ་ལུས་པ། །	བསྲེགས་པས་ཞི་དེ་རྒྱལ་རྣམས་ཆོས་སྐུ་སྟེ། །	དེ་ཚེ་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད། །	སེམས་འགགས་པས་དེ་སྐུ་ཡིས་མངོན་སུམ་མཛད། །
	盡焚所知如乾薪	諸佛法身最寂滅	爾時不生亦不滅	由心滅故唯身證
18	ཞི་སྐུ་དཔག་བསམ་ཤིང་ལྟར་གསལ་བྱུར་ཞིང་། །	ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཇི་བཞིན་རྣམ་མི་རྟོག །	འགྲོ་གྲོལ་བར་དུ་འཇིག་རྟེན་འབྱོར་སླད་རྟག །	འདི་ནི་སྤྲོས་དང་བྲལ་ལ་སྣང་བར་འགྱུར། །
	此寂滅身無分別	如如意樹摩尼珠	眾生未空常利世	離戲論者始能見
19	ཐུབ་དབང་དུས་གཅིག་ཁོ་ནར་དེའི་རྒྱུ་མཐུན། །	གཟུགས་སྐུ་གཅིག་ལ་རང་གི་སྐྱེ་གནས་སྐབས། །	སྔར་འགགས་གསལ་དང་མ་འཆོལ་བྱུང་ཚུལ་ནི། །	མ་ལུས་ཀྱིས་བཀྲ་མཐར་དག་སྟོན་པར་མཛད། །
	能仁於一等流身	同時現諸本生事	自身雖已久遷滅	明瞭無雜現一切
20	སངས་རྒྱས་ཞིང་ཇི་འདྲར་ཐུབ་དབང་དེ་དང་། །	དེ་དག་སྐུ་སྤྱོད་མཐུ་སྟོབས་ཇི་འདྲ་དང་། །	ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་ཇི་སྙེད་ཇི་ལྟ་དང་། །	བྱང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་དེར་གཟུགས་ཇི་འདྲ་དང་། །
	何佛何剎能仁相	諸佛身行威力等	聲聞僧量如何行	諸菩薩身若何等
21	ཇི་འདྲའི་ཆོས་དང་དེར་བདག་ཇི་འདྲ་དང་། །	ཆོས་ཐོས་སྤྱོད་པ་གང་ལ་སྤྱད་པ་དང་། །	སྦྱིན་གང་ཇི་ཙམ་དེ་དག་ལ་ཕུལ་བ། །	དེ་ནི་མ་ལུས་སྐུ་གཅིག་ལ་སྟོན་མཛད། །
	演說何法自若何	如何聞法修何行	作何布施供佛等	於一身中能普現
22	དེ་བཞིན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརྩོན་ཏིང་འཛིན་དང་། །	ཤེས་རབ་སྤྱོད་ཚེ་སྔར་གྱི་གནས་སྐབས་གང་། །	མ་ཚང་མེད་དེ་དག་ཉིད་སྤྱོད་པ་ཀུན། །	སྐུ་ཡི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་འང་གསལ་བར་སྟོན། །
	如是持戒修忍進	禪定智慧昔諸生	彼等無餘一切行	於一毛孔亦能現
23	སངས་རྒྱས་གང་དག་འདས་དང་འབྱུང་འགྱུར་གང་། །	གང་དག་ད་ལྟར་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་པར། །	གདངས་མཐོན་ཆོས་སྟོན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་བཟུང་བའི། །	འགྲོ་དབུགས་འབྱིན་ཞིང་འཇིག་རྟེན་བཞུགས་པ་དང་། །
	諸佛過去及未來	現在盡於虛空際	安住世間說正法	救濟苦惱眾生者
24	དང་པོའི་ཐུགས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །	དེ་དག་སྤྱོད་ཀུན་དངོས་རྣམས་མིག་འཕྲུལ་གྱི། །	རང་བཞིན་མཁྱེན་ནས་བདག་བཞིན་བ་སྤུ་ཡི། །	ཁུང་བུར་དུས་གཅིག་ལ་ནི་གསལ་བར་སྟོན། །
	從初發心至菩提	一切諸行如已行	由知諸法同幻性	於一毛孔能頓現
25	དེ་བཞིན་དུས་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །	རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་མ་ལུས་ཀྱི། །	སྤྱོད་དང་དེ་ལྷག་སྐྱེ་བོའི་གནས་སྐབས་ནི། །	ཐམས་ཅད་བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་གཅིག་ཚེ་སྟོན། །
	如是三世諸菩薩	獨覺聲聞一切行	及餘一切異生位	一毛孔中皆頓現

26 དག་པ་འདི་ནི་བཞེད་པ་འཇུག་པ་ཡིས།།
此清淨行隨欲轉
རྡུལ་གཅིག་ཡུལ་ལ་མཁའ་གཏུགས་འཇིག་རྟེན་དང་།།
盡空世界現一塵
འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡས་ཕྱོགས་ཁྱབ་རྡུལ་སྟོན་མོད།།
一塵遍於無邊界
རྡུལ་རགས་མི་འགྱུར་འཇིག་རྟེན་ཕྲ་མི་འགྱུར།།
世界不細塵不粗

27 རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲིད་མཐའི་བར།།
佛無分別盡來際
སྐད་ཅིག་དེ་རེ་རེ་ལ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས།།
一一剎那現眾行
ཇི་སྙེད་སྟོན་པ་དེ་སྙེད་འཛམ་བུ་གླིང་།།
盡贍部洲一切塵
མ་ལུས་རྡུལ་གང་དེ་སྙེད་ལ་གྲངས་མེད།།
猶不能及彼行數

28 གནས་དང་གནས་མིན་མཁྱེན་སྟོབས་དང་།།
處非處智力
དེ་བཞིན་ལས་རྣམ་སྨིན་བློ་དང་།།
如是業報智
མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཐུགས་ཆུད་དང་།།
知種種勝解
སྣ་ཚོགས་ཁམས་ནི་མཁྱེན་སྟོབས་དང་།།
種種界智力

29 དེ་བཞིན་དབང་མཆོག་མཆོག་མ་ཡིན།།
知根勝劣智
མཁྱེན་དང་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་དང་།།
及知遍趣行
བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་ཏིང་འཛིན་དང་།།
靜慮解脫定
སྙོམས་པར་འཇུག་སོགས་བློ་སྟོབས་དང་།།
等至等智力

30 སྔོན་གནས་དྲན་པ་མཁྱེན་པ་དང་།།
宿住隨念智
དེ་བཞིན་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བློ་དང་། །
如是死生智
ཟག་རྣམས་ཟད་པ་མཁྱེན་སྟོབས་ཏེ། །
諸漏盡智力
སྟོབས་ནི་བཅུ་པོ་འདི་དག་གོ། །
是謂十種力

31 རྒྱུ་གང་ཞིག་ལས་གང་ཞིག་ངེས་པར་སྐྱེ་འགྱུར་བ། །
彼法定從此因生
དེ་ནི་དེ་ཡི་གནས་སུ་དེ་མཁྱེན་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །
知者說此為彼處
བཤད་པ་ལས་བཟློག་གནས་མིན་ཞེས་བྱ་མཐའ་ཡས་པ། །
違上非處無邊境
མཁྱེན་པ་ཐོགས་པ་སྤངས་པ་དེ་ནི་སྟོབས་སུ་བཤད། །
智無礙著說名力

32 འདོད་དང་མི་འདོད་དེ་ལས་བཟློག་དང་ཟད་དངོས་ཀྱི། །
愛與非愛違上相
ལས་དང་དེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་ཤིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ལའང་། །
盡業及彼種種果
མཁྱེན་པ་ནུས་མཐུ་ཐོགས་མེད་སོ་སོར་འཇུག་འགྱུར་བ། །
智力無礙別別轉
དུས་གསུམ་ཞེས་བྱ་ཁྱབ་མཛད་དེ་ནི་སྟོབས་སུ་འདོད། །
遍三世境是為力

33 འདོད་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་འབྱུང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་འདོད་པ་ནི། །

貪等生力之所發

དེ་ལས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་གཡོགས་མོས་ལ་མཁྱེན་པ་ནི། །

餘法所覆諸勝解

ཞིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་དམན་འབྲིང་གང་ཡང་ཁྱད་འཕགས་འདོད། །

有劣中勝種種欲

དུས་གསུམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཁྱབ་པ་སྟོབས་ཞེས་བྱ། །

智遍三世名為力

34 སངས་རྒྱས་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་ལ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །

諸佛善巧界差別

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་མཐའ་ཡས་ཤིང་། །

正等覺智無邊際

མིག་སོགས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་དེ་ཁམས་སུ་གསུངས། །

眼等本性說名界

རྣམ་ཀུན་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་འཇུག་སྟོབས་སུ་འདོད། །

遍諸界別說名力

35 ཀུན་ཏུ་རྟོག་སོགས་ཆེས་རྣོ་ཉིད་ནི་མཆོག་བཞེད་ལ། །

遍計等利說名勝

མིག་ལ་སོགས་དང་ཕན་ཚུན་སྐྱབ་ནུས་ཚུད་པ་ལ། །

眼等互生偕了達

འབྲིང་གནས་སྐབས་དང་རྟུལ་ཉིད་མཆོག་མིན་པར་བཤད་དང་། །

處中鈍下名為劣

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆགས་མེད་སྟོབས་སུ་གསུངས། །

種智無礙說為力

36 ལམ་འགའ་རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་འགའ་ཞིག་རང་རྒྱལ་གྱི། །

有行趣佛亦有趣

དུད་འགྲོ་ལྷ་མི་རྣམས་དང་དམྱལ་བ་སོགས་འགྲོ་བ། །

天人鬼畜地獄等

བྱང་ཆུབ་དང་ནི་ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་ཡི་དགས་དང་། །

獨覺聲聞二菩提

དེ་ལ་མཁྱེན་པ་ཆགས་མེད་མཐའ་ཡས་སྟོབས་སུ་འདོད། །

智無障礙說為力

37 འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡས་རྣལ་འབྱོར་བྱེ་བྲག་ལ་ཐ་དད། །

無邊世界行者別

བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་བརྒྱུད་གང་ཞིག་གནས་གང་དག་དང་། །

靜慮解脫奢摩他

སྙོམས་འཇུག་ཁྱད་པར་གང་དག་གཅིག་དང་བརྒྱད་གྱུར་པ། །

及九等至諸差別

38 ཇི་སྲིད་གཏི་མུག་དེ་སྲིད་སྲིད་གནས་འདས་བདག་དང་། །

過去從癡住三有

ཇི་སྙེད་དེ་སྙེད་མཐའ་ཡས་གཞིར་བཅས་ཡུལ་ཕྱོགས་དང་། །

盡情無邊并因處

39 སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་འཆི་འཕོ་དང་། །

盡虛空際世界中

བགྲ་མང་དེ་ལ་མཁྱེན་པ་དུས་དེར་འཇུག་པ་ཡིས། །

於彼多境智遍轉

40 རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་མྱུར་དུ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི། །

諸佛一切種智力

སློབ་མ་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་བློ་ཡིས་འགོག་པ་གང་། །

弟子等慧滅煩惱

41 ནམ་མཁའ་མེད་པས་འདབ་ཆགས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་གྱི། །

妙翅飛遠非空盡

སློབ་མ་དང་བཅས་སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །

佛德無邊若虛空

དེ་ལ་མཁྱེན་པ་ཐོགས་མེད་འདི་ནི་སྟོབས་སུ་བཤད། །

智無障礙說名力

སེམས་ཅན་གཞན་རེ་རེ་ཡི་སྲིད་པ་སེམས་ཅན་ནི། །

自他一一有情生

བཅས་རྣམས་ལ་བློ་གང་དང་གང་ཡིན་སྟོབས་སུ་བཤད། །

彼彼智慧說為力

སྐྱེ་གང་འཇིག་རྟེན་ལ་གནས་ནམ་མཁའ་མཐར་ཐུག་དང་། །

一一有情死生時

མ་ཆགས་རྣམ་ཀུན་ཡོངས་དག་མཐའ་ཡས་སྟོབས་སུ་འདོད། །

清淨無礙說名力

ཉོན་མོངས་དག་ནི་བག་ཆགས་དང་བཅས་འཇིག་འགྱུར་དང་། །

速斷煩惱及習氣

དེ་ལ་མཁྱེན་པ་ཆགས་མེད་མཐའ་ཡས་སྟོབས་སུ་འདོད། །

於彼無礙智名力

འདི་ནི་རང་མཐུ་ཟད་པས་ལྡོག་པར་འགྱུར་དེ་བཞིན། །

由自力盡而回轉

ཡོན་ཏན་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་མ་བརྗོད་ལྡོག་པར་འགྱུར། །

弟子菩薩莫能宣

42 དེ་ཕྱིར་བདག་འདྲས་ཁྱོད་ཡོན་འདི་དག་ཅི། །　ཤེས་པ་དང་ནི་བརྗོད་པར་ནུས་འགྱུར་རམ། །　འོན་ཀྱང་དེ་དག་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །　བཤད་ཕྱིར་དོགས་སྤངས་ཆ་ཞིག་ཙམ་ཞིག་སྨྲས། །

如我於佛眾功德　豈能了知而讚言　然由龍猛已宣說　故我無疑述少分

43 ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །　ཡོན་ཏན་གཞན་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་བའོ། །　ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཚུལ་ཤེས་པས། །　ཡོན་ཏན་འདི་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར། །

甚深謂空性　餘德即廣大　了知深廣理　當得此功德

44 སླར་ཡང་མི་གཡོ་སྐུ་མངའ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲིད་གསུམ་བྱོན་ནས་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱིས། །　གཤེགས་པ་དང་ནི་བལྟམ་དང་བྱང་ཆུབ་ཞི་བའི་འཁོར་ལོའང་སྐོར་པར་མཛད། །

佛得不動身，化重來三有　示天降出胎，菩提轉靜輪

45 དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གཡོ་བག་སྒྱིད་ཅན་རེ་བའི་ཞགས་པ་ནི། །　མང་པོས་བཅིངས་པ་མ་ལུས་ཐུགས་རྗེས་མྱ་ངན་འདས་པར་བགྲི་བར་མཛད། །

世有種種行，為多愛索縛　佛以大悲心，咸導至涅槃

46 གང་ཕྱིར་འདི་ན་དེ་ཉིད་ཤེས་ལས་དྲི་མ་མཐའ་དག་སེལ་བ་ནི། །　ལྷུར་བྱེད་གཞན་མེད་ཆོས་རྣམས་དེ་ཉིད་རྣམ་འགྱུར་དབྱེ་ལའང་བསྙེན་མིན་ཞིང་། །

離知真實義，餘無除眾垢　諸法真實義，無變異差別

47 དེ་ཉིད་ཡུལ་ཅན་བློ་གྲོས་འདི་ཡང་ཐ་དད་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ལ། །　དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་ལ་ཐེག་པ་མི་མཉམ་དབྱེར་མེད་བསྟན། །

此證真實慧，亦非有別異　故佛為眾說，無等無別乘

48 གང་ཕྱིར་འགྲོ་ལ་ཉེས་པ་སྐྱེད་བྱེད་སྙིགས་མ་འདི་དག་ཡོད་གྱུར་པ། །　དེ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་སངས་རྒྱས་སྤྱོད་ཡུལ་གཏིང་ཟབ་ལ་འཇུག་མི་འགྱུར་ཞིང་། །

眾生有五濁，能生諸過失　故世界不入，甚深佛行境

49 བདེ་གཤེགས་གང་ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་མཁྱེན་རབ་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་དང་ལྡན་ཅིག་པ། །　མངའ་དང་གང་ཕྱིར་བདག་གིས་སེམས་ཅན་དགྲོལ་ཞེས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་ཏེ། །

然由佛善逝，具智悲方便　昔曾發誓願，度盡諸有情

50 དེ་ཕྱིར་མཁས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གླིང་དུ་ཆས་པའི་སྐྱེ་ཚོགས་ཀྱི། །　ངལ་བ་ཉེར་སེལ་གྲོང་ཁྱེར་ཡིད་འོང་བར་དུ་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ལྟར། །

以是如智者，導眾赴寶洲　為除眾疲乏，化作可愛城

51 ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེག་པ་འདི་ནི་སློབ་མ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཚུལ་ལ་ཡིད། །

佛令諸弟子，意趣寂滅樂

སྦྱར་ཞིང་རྣམ་པར་དབེན་ལའང་བློ་སྦྱངས་རྣམས་ལ་ལོགས་སུ་གསུངས། །

心修遠離已，次乃說一乘

52 བདེ་བར་གཤེགས་པ་མ་ལུས་ཕྱོགས་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཡུལ་དག་ན། །

十方世界佛行境

ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་རྣམས་བགྲོག་པར་གྱུར་པ་ཇི་སྙེད་པ། །

如其所有微塵數

བྱང་ཆུབ་མཆོག་རབ་དམ་པར་གཤེགས་པའི་སྐལ་བ་དེ་སྙེད་དེ། །

佛證菩提劫亦爾

འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་གསང་བ་འདི་ནི་བསྙད་བགྱི་མ་ལགས་སོ། །

然此秘密未嘗說

53 རྒྱལ་བ་ཇི་སྲིད་འཇིག་རྟེན་མཐར་དག་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞི་བར། །

直至虛空未變壞

འགྲོ་བ་མིན་ཞིང་ནམ་མཁའ་རྣམ་འཇིག་འགྱུར་མིན་དེ་སྲིད་དུ། །

世間未證最寂滅

ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པ་ཁྱོད་ལ་ཐུགས་བརྩེ་མ་མ་ཡིས། །

慧母所生悲乳育

ཚུལ་ལུགས་བྱེད་པས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་བ་གང་ལ་མངའ། །

佛豈入於寂滅處？

54 གཏི་མུག་སྨྲོན་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ཁ་ཟས་དུག་བཅས་ཟ་བ་ཡི། །

世間由癡啖毒食

སྨྱོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ནང་མི་དེ་ལ་ཁྱོད་བརྩེ་ཇི་ལྟ་བ། །

如佛哀愍彼眾生

དེ་ལྟར་དུག་ཟོས་ཉེན་པའི་བུ་ལ་མ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་མིན། །

子毒母痛亦不及

དེས་ན་མགོན་པོ་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞིར་གཤེགས་པར་འགྱུར་མ་ལགས། །

以是勝依不入滅

55 གང་གི་ཕྱིར་ན་མི་མཁས་དངོས་དང་དངོས་མེད་པར་ཞེན་པ་ཡི་བློ་ཅན་གྱིས། །

由諸不智人，執有事無事

སྐྱེ་དང་འཇིག་གནས་སྐབས་དང་སྡུག་དང་མི་སྡུག་བྲལ་ཕྲད་ཀྱིས་བསྐྱེད་སྡུག་བསྔལ་དང་། །

當受生死位，愛離怨會苦

སྡིག་ཅན་འགྲོ་བ་འཐོབ་པ་དེ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ཐུགས་བརྩེའི་ཡུལ་དུ་རབ་དོང་བས། །

並得罪惡趣，故世成悲境

བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེས་ཁྱོད་ཐུགས་ཞི་ལས་བཟློག་པས་ཁྱོད་ལ་མྱ་ངན་འདས་མི་མངའ། །

大悲遮心滅，故佛不涅槃

【結義】

1 ལུགས་འདི་དགེ་སློང་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས། ། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཏུས་ནས། ། ལུང་ཇི་བཞིན་དང་མན་ངག་གི། ། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརྗོད་པ་ཡིན། །

月稱勝苾芻　廣集中論義　如聖教教授　宣說此論義

2 འདི་ལས་གཞན་ན་ཆོས་འདི་ནི། ། ཇི་ལྟར་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ། འདིར་འབྱུང་ལུགས་ཀྱང་གཞན་ན་ནི། ། མེད་ཅེས་མཁས་རྣམས་ངེས་པར་མཛོད། །

如離於本論　餘論無此法　智者定當知　此義非餘有

3 ཀླུ་སྒྲུབ་བློ་མཚོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེའི་ཁ་དོག་གིས་འཇིགས་པས། ། སྐྱེ་བོས་ལུགས་བཟང་གང་དག་རྒྱང་རིང་སྤངས་པས་དེ་ཡི་ཚིག། །

由怖龍猛慧海色　眾生棄此賢善宗

ལེའུར་བྱས་པའི་ཁ་འབུས་ཀུ་མུ་ད་ཁ་ཕྱེ་བའི་རྒྱུས། ། ད་ལྟ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་རེ་རྣམས་རབ་ཏུ་སྐོང་བར་བྱེད། །

開彼頌蕾拘摩陀　望月稱者心願滿

4 དེ་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཟབ་མོ་འཇིགས་རུང་འདི་ནི་སྔོན་གོམས་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བོ་ཡིས། ། ངེས་པར་རྟོགས་འགྱུར་འདི་ནི་གསན་རྒྱ་ཆེ་ཡང་གཞན་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་མི་འགྱུར། །

前說深可怖，多聞亦難解　唯諸宿習者，乃能善通達

5 དེ་ཕྱིར་ཚུལ་ལུགས་རང་བློས་སྦྱར་བ་འདི་དག་མཐོང་ནས་བདག་ཏུ་བརྗོད་པ་ཡི། ། གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལྟར་གཞན་ལུགས་བཞེད་གཞུང་འདི་ལས་གཞན་ལ་དགའ་བློ་དོར་བར་བྱ། །

由見臆造宗，如說有我教　故離此宗外，莫樂他宗論

6 སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་བསྐྱེད་ལས་བདག་གིས་བསོད་རྣམས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར། ། ཁྱབ་ཅིང་ཡིད་མཁའ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་སྔོར་སྟོན་ཀའི་རྒྱུ་སྐར་ལྟར་དཀར་བའམ། །

我釋龍猛宗，獲福遍十方　惑染意藍空，皎潔若秋星

7 སེམས་ཀྱི་སྦྲུལ་ལ་གདེངས་ཀའི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་གང་ཞིག་ཐོབ་པ་དེས། ། འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་དེ་ཉིད་རྟོགས་ནས་མྱུར་དུ་བདེ་གཤེགས་སར་བགྲོད་ཤོག། །

或如心蛇頂，所有摩尼珠　願普世有情，證真速成佛

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བ། །
མི་ཕྱོགས་པའི་མཁྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རྗེ་མངའ་བ། །རི་མོར་བྲིས་པའི་བ་དྲུས་ལས་འོ་མ་བཞོས་པས་བདེན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་པར་མཛད་པས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ།། ༎

ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དཔེ་མེད་ཀྱི་དབུས། །རིན་ཆེན་སྦས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། །ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་འཕགས་པ་ལྷའི་སྐུ་རིང་ལ། །
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཏི་ལ་ཀ་དང་། །བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར། །ཕྱིས་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀ་ན་ཀ་ཝརྨ་དང་། །
ལོ་ཙཱ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཉི་འོག་ཤར་ཕྱོགས་པའི་དཔེ་དང་གཏུགས་ཤིང་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།

འདིར་འགྲེལ་པའི་མཛད་བྱང་དང་། །འགྱུར་བྱང་བྱང་ཞུ་ཡིག་གི་སྟེང་ནས་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་བཀོད་པ་ནི། །རྩ་བ་ལོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་འགྲེལ་པའི་ནང་གི་རྩ་བ་དེ་གཉིས་སྦྱར་ནས་ཞུས་དག་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།།

入中論頌，是薩曼達國，光顯龍猛深廣理趣，證持明位，得如幻定，住無上乘，成就逆品不可奪之殊勝智悲，能於所畫乳牛擠乳，破除有情實執之月稱大阿闍黎，著作圓滿。

迦濕彌羅聖天王時，印度底拉迦迦拉沙論師，與西藏跋曹日稱譯師，於迦濕彌羅國無比大城寶密寺中，依迦濕羅本翻譯。
後於拉薩惹摩伽寺，印度金鎧論師序與前譯師，依照東印度本，善加校改，講聞抉擇。